

# English-Afrikaans- Northern Sotho -Zulu glossary

English-Afrikaans	Northern Sotho	Zulu
abscissa (x-axis on graphs) – absis (x-as op grafieke)	bokopanyo	ukuqondana kwamaphuzu (inkabamudwa ka-x kumagrafu)
accommodation – akkommodasie, aanpassing by	bodulo	indawo yokuhlala
achievement motive – prestasiebehoefte/-motief	Lebaka la phihlelelo	inhloso yokuzuza
acquire – aanleer, verwerf	Hwetša, humana	thola
acquired immunodeficiency syndrome (Aids) – verworwe immuniteitsgebreksindroom (Vigs)	Seka sa tlhaelelo ye e hweditšwego ya twantšho ya malwetši mmeleng	ingculazi
acrophobia – akrofobie, hoogtevrees	Poifo ya bogodimo	ukwesaba izindawo eziphakeme
action potential – aksiepotensiaal, senuwee-impuls	Kgonego ya tiro	amandla okwenza
activate – aktiveer	diragatša	ukwenza isebenze
actualising tendencies – bereiking-/verwesenlikingsneigings	Temogo ya bokgoni mothong	isejwayezi sokuzazi
acute stress – akute, intense stres	Kgatelelo ye bogale ya monagano	ingcindezi ngokwasengqondweni ebangwa ukwethuka
adaptation (adjustment) – aanpassing	Tlwaetšo, tokišo	ukuphendukisela
adaptive learning – aanpassingsleer	Tšhumišo ya dikhomphuta thutong	ukufunda okujwayelekayo
adjourning – verdaging	Phatlalatšo, tšhutišo ya nako	ukuhlehliisa
adjustive behaviours – aanpassingsgedrag	Boitshwaro bjo lokišwago	ukuziphatha okunokuguquka
aesthetic – esteties	Temogišišo ya bokagbo	okuphathelene nobuhle
affective state – affektiewe toestand/emosies	Seemo sa go amega maikutlong	isimo sokuthandeka
affiliation – affiliasie, betrokkenheid	tswalanyo	ukuhlanganyela
affirmative action – regstellende aksie	Tiro ya matlafatšo	isenzo sokufaka emsebenzini labo abebencishwe amathuba ngaphambilini
Afrocentric – afrosentries	Nepišitšego Afrika/batho ba Afrika	okugxile kwabansundu
aggregate – aggregaat, totaliteit	Kakaretšo, botlalo	inani elihlanganisiwe
agoraphobia – agorafobie, ruimtevrees	Poifo ya goba gare ga setšhaba	ukwesaba izindawo ezigcwele
aha-experience – aha-ervaring (insigmoment)	Motsotso wa temogo	ulwazi oluziveza ngokushesha
alertness – waaksaamheid	Go ba le mafolofolo, go phafoga	ukwexwayisa
algorphobia – algofobie, pynvrees	Poifo ye e feteletšego ya bohloko	uvalo lwezindawo ezigcwele

algorithm – algoritme (ondubbelsinnige instruksies vir probleemoplossing)	Mokgwa wa kgato ka kgato wa tharollo ya bothata	imithetho yokuxazulula izinkinga zokubala
alienation – aliënasië, vervreemding	Go fapoša	ukwahlukanisa
allele – alleel (gene gesamentlik verantwoordelik vir oorerwing)	E tee ya popego ya dikokwane tša leabela	ezinye izindlela zofuzo
ambiguity – dubbelsinnigheid	Se gakantšhago, sa tlhalošopedi	ukufithiza
amnesia – amnesie, geheueverlies	Go lebala, go gakiwa	ukungasakwazi ukukhumbula
anchor – beginpunt, ankerwaarde	tshetledi	isithekezero
andragogy – andragogie, volwassene-opvoeding	Tshepetšo ya go thuša batho ba bagolo go ithuta	amasu okufunda kwabadala
anima – anima (Jung, vroulike in mans)	Moya wa motho	ingaphakathi lomuntu
animism – animisme, bonatuurlike	Tumelo ya gore dilo tša tlhago ka moka di na le bophelo ka gare go tšona	inkolelo kumathongo
animus – animus (Jung, manlike in vrouens)	lehloyo	isizondo
antecedent – antesedent, voorafgaande	letlapele	andulelayo
anthropocentrism – antroposentrisme, mensgesentreerdheid	Mokgwa wa batho wa go itšea bjalo ka ba bohlokwa go fetiša lefaseng	ukuthola amaqiniso ngabantu
anticipatory socialisation – antisiperende, afwagtende sosialisasie	Kamogelo ya melao le boitshwaro tša maleba maamong	inhlaliswano ezindlelwayo
anxiety disorder – angsversteuring	Tšhašarakanyo monaganong ka lebaka la poifo	ukufihliza okubangwa yimbandezeko
apparent movement – skynbare beweging	Ponagalo ya mosepelo dilong tše di emego	umnyakazo osobala
appearance factors – voorkomsfaktore	Mabaka a ponagalo	izimpawu zokubonakala
applied fields – toegepaste velde	Karolo ya tsebo ye e ka dirišwago	imikhakha ebonakalayo
applied research – toegepaste navorsing	Nyakišišo ye e ka dirišwago	ucwaningo olubonakalayo
aptitude – aanleg	Bokgoni bja tlhago	isiphiwo
articulated – geartikuleerd, duidelik	Kwagadišwego, tlhabošitšwego	phimisela
assessment centre – takseersentrum	Senthara ya kelo	isikhungo sokuhlola
assessment method – evalueringsmetode	Mokgwa wa kelo	indlela yokuhlola
assimilation – assimilasië, inkorporasie	Tshwantšho, khuetšano	ukufanisa
association – assosiasie, verwantskap	Kopano, kwano	inhlango
association neurons – assosiasieneurone, verbindingsneurone	Dinyurone tša go kopanya	ukuhlangana kwemizwa
attachment – gehegtheid	kgomaganyo	ukubambana
attending – aandag skenk aan	Go hlokomela	ukuba khona
attitude – houding	Mokgwa, maitshwaro	isimongqondo
attitudinal values – houdingswaardes	Mekgwa ya boitshwaro	izinkolelo zokuphila kwabantu
attributes – attribute, kenmerke	mokgwa	izimpawu
attribution – attribusie, bydraes	semelo	ukunikeza izimpawu
authentic self – werklike, ware self	Seo motho a lego sona ka tlhago	wena uqobo
autocratic – outokraties	mmušanoši	impoqamandla
autonomic nervous system – outonomiese senuweestelsel	Tsela ya megalatšhika ye e itaolago	uhlelo lwemizwa oluzimele
autonomy – outonomie, onafhanklikheid	Go itaola, go ipuša	ukuzimela
avoidant – vermydend	Go phefa tsenelelano le bangwe	xwayayo
axolemma – aksolemma	Letlalwana leo le khupetšhago sele ya	ulwebu lwangaphandle

	mogalatšhika	lwe-exoni
axon – akson, geleidingsenuwee	aksone	i-ekzoni
axoplasm – aksoplasma	Saethoplasma ya ka gare ga aksone ya nyurone	iseli yemizwa
behaviour modification – gedragsmodifikasie, gedragsverandering	Phetošo ya boitshwaro	ukuguqulwa kokuziphatha
behaviourally anchored rating scale (BARS) – gedragsgeankerde beoordelingskaal	Sekala sa go lekanya boitshwaro	isikali sokuhlela amazinga okuziphatha athekezelayo
behaviourism – behaviourisme, gedrags-, leerbenadering	Tshekatsheko go ya ka boitshwaro	ukuziphatha
belief – oortuiging, geloof	tumelo	inkolelo
benchmark – teikenpunt	Boemo bja kelo goba bja kahlolo	ukuqhathanisa ukusebenza
biographical date/biodata – biografiese/historiese data	Letšatšikgwedi la taodišophelo	umlando wempilo
bimodal thinking – bimodale denke	mekgwapedi ya go nagana	indlela yokucabanga ngokwazi
binocular – binokulêr (beide-oogwaarneming)	Tšhomišo ya mahlo a mabedi ka nako e tee	ingilazi yokubuka kude
bodily self – liggaamlike self	Wena ka sebele	umzimba wakho uqobo
bonding – binding	Tlamo, kgwerano	ukubambana
borderline personality disorder – grensgeval persoonlikheidsversteuring	Tšhašarakano ya maikutlo le go tekema ga tswalano le batho ba bangwe le maikutlo	ukuphazamiseka engqondweni okuthatha isikhathi
bottom-up – onder-na-bo	Tsebo ye o thomago go ithuta go tloga go yona	ukusuka phansi ukuya phezulu
brainstorming – dinkskrum, ideeberaad	Mokgwa wa tharollo ya bothata ka sehlopha	ukuxoxisana
broaden-and-build theory – verbreed-en-bou teorie	Teori ya maikutlo a maleba-le-kgodišo ya bokgoni	umcabango obanzi nokwakhelwe kuwo
burnout – uitbranding	Go lapa nako ye telele le go felelwa ke kgahlego	okusetshenziswe kwaphela
camaraderie – kamaraderie, maatswees	Sethaka, bogwera, setswalle	ubungani
capability – bekwaamheid, vaardigheid	kgonego	ikhono
capacity – kapasiteit, vermoë	boteng	amandla
cardinal trait – kardinale trek	Semelo sa maatla seo se laolago boitshwaro bja motho	okuqondisa ukuziphatha komuntu
cardiovascular – kardiovaskulêr, hart-, bloedvatverwant	Tshepelo ya madi	imisipha yenhliziyo
career anchor – loopbaananker	Bokgoni, ditlhohleletšo le boitshwaro tše di tswalanego le mošomo wa motho	ithonya lokukhetha umsebenzi
career development – loopbaanontwikkeling	Go ithuta bokgoni bjo boswa gore o kaonefatše mošomo wa gago	ukuthuthukiswa komsebenzi
career indecision – loopbaanonsekerheid, -besluiteloosheid	Go se kgone go tšea sephetho malebana le mošomo	ukungabi nesinqumo ngomesebenzi
career maturity – beroepsrypheid	bogolo bja maleba ya go šoma	ukukhula ngokwengqondo emsebenzini
career psychology – loopbaansielkunde	Dikeletšo ka ga boitshwaro mošomong	ingqondo yomsebenzi
carpal tunnel syndrome – karpale tunnelsindroom (oorgebruik van	Bogatšu marapong a seatla	ubuhlungu obubangwa ukucindezeleka

handgewrigspiere)		kwemizwa
carry-over behaviour – oordrag-gedrag	Boitshwaro bjo phelago bo le gona	ukuziphatha okundlulisiwe
catatonic schizophrenia – katatoniese skisofrenie	Bolwetši bja monagano bjo paledišago molwetši go šutha goba go bolela	ukungaphili kahle engqondweni
causality – oorsaaklikheid	Tswalano gare ga tiragalo le ditlamorago tša tiragalo	imbangela
cells – selle	disele	amaseli
central attitude – sentrale houding	Boitshwaro bja motheo	umqondosimo olawulayo
central nervous system – sentrale senuweestelsel	Tsela ya gare ya tshepelo ya megalatšhika	uhlelo lwemizwa ebalulekile
central tendency – sentrale geneigdheid	Mokgwa wa motheo	isejwayezi
central trait – sentrale trek	Sebopego/semelo sa motheo	isici esilawulayo
central value – sentrale waarde	Mohola wa motheo	ukwazisa okulawulayo
centralisation – sentralisasie	Ditshetšo tše phethwago lefelong le itšego	ukuhlanganisa ndawonye
cerebellum – serebellum, kleinbrein	bjokwana	ubuchopho besiphundu
cerebral cortex – serebrale korteks, breinskors	Legogo la bjoko	ungwengwezi olwemboze ubuchopho
cerebral hemispheres – serebrale hemisfere	Diripa tše pedi tša bjoko	izingxenye zobuchopho
cerebrum – serebrum, grootbrein	bjokokgolo	ubuchopho
character – karakter	Semelo, mokgwa, moanegwa, sebopego	isici, umlingiswa
charisma – charisma, persoonlike impak	Semelo sa go tanya kgahlego bathong	ubuntu obuwigwayo
checklist – merklys, kontrolelys	Lenaneo la kgonthišo	uhlu lokuzihlola
chromosomes – chromosome	dikhromosome	okusazintambo zemizwa
chronic – chronies, langdurige	Gogago, dulago	okungapheli
chronological age – chronologiese, ouderdom volgens tyd	Mengwaga ye motho a e phetšego	ukulandelana kweminyaka
chunking – stuksgewys (by geheue)	Mokgwa sehlopha wa phetolo mošongwaneng wa go gopola dilo ka hlogo, mokgwa wa go beakanya diyuniti ka botee go bopa dihlopha	ukwenza iziqenjana
circular interaction – sirkulêre interaksie	Tsenelelano gare ga sehlopha	ukuxhumana okujikelezayo
circumspection, pre-emption, control (C-P-C) cycle – omsigtige, voorafkontrole siklus	tlhokomelo	umjikelezo obikezelayo
classical behaviourism – klassieke (oorspronklike) behaviourisme	Boitshwaro go ya ka temogo ya setsoši seo se hlagišitšego phetogo ye e itšego yeo e lemogilwego	ukuziphatha ngokuvelele
client-centred psychotherapy – kliëntgesentreede psigoterapie	Keletšo ya go thuša motho go lebana le mathata a gagwe	ukwelapha ingqondo okubhekise kusiguli
clinical picture – kliniese beeld, siekteprofiel	Tshedimošo ka ga bolwetši goba seemo sa molwetši	ukwenekelwa ukwelapha
clinical psychology – kliniese sielkunde	Phekolo le kalafo ya malwetši a monagano	ukwelapha ingqondo
closure – sluiting	tswalelelo	ukuvala
coalition – koalisie, bondgenootskap	Kopano, tlhakatlhakano	ubumbano

cocktail party syndrome – skemerkelkparty-sindroom (aandagfluktuasie)	Bothata bja go latela poledišano lefelong la mašata	ukungakwazi ukwehlukana phakathi kwemisindo
coercive power – magsafdwinging, oorreding	Maatla a moetapele go fa kotlo	amandla acindezelwe
cognition – kognitief, intellektueel	temogo	ubuhlakani
cognitive ability – kognitiewe vermoë	Bokgoni bja temogo	ikhono lobuhlakani
cognitive broadening – kognitiewe verbreding	Ditlhathollo tše fapanego tša kgopolo ye e rilego	ukwenziwa banzi kobuhlakani
cognitive complexity – kognitiewe gekompliseerdheid	Ka moo bokgoni bja go lemoga le go kwešiša bo raranego ka gona	ubuhlakani obiphicayo
cognitive control – kognitiewe kontrole	Ditshepetšo tša monagano tšeo di hlogago peakanyo ya dili, kamogelo ya melao le taolo ya ditiro tše lokilego le tše di sa lokago	ubuhlakani obulawulwayo
cognitive disorder – kognitiewe verstoring	Tšhašarakano bokgoning bja go leomga le go kwešiša	ukungahambi kahle kobuhlakani
cognitive disregard – kognitiewe uitsluiting	Tlhokomologo ya tsebo	ukunganakwa kobuhlakani
cognitive dissonance – kognitiewe dissonansie	Go tlaila	imicabango eguquguqukayo
cognitive learning – kognitiewe leer	Thuto ye e hlohletšago bokgoni bja tharollo ya mathata	ukufunda usebenzisa amakhono obuhlakani
cognitive map – kognitiewe kaart, denkpatroon	Kgoboketšo ya ditumelo, maitemogelo le tsebo gore o itlwaetše tikologo	ibalazwe lobuhlakani
cognitive psychology – kognitiewe sielkunde	Thuto ya saekholotši ka ga mokgwa wa go nagana le temogo	umqondo wobuhlakani
cognitive representations – kognitiewe voorstellingen	Tshwantšhokgopolo ye e emelago nnete ye e ka bonwago	okumele ubuhlakani
cognitive style – kognitiewe styl	Ka moo batho ba lemogago, naganago le go gopola dilo	ukuhleleka kobuhlakani
coherence – koherensie, samehang	Kgomagano, tshwaragano	ukunamathelana
cohesion – kohesie, samehorigheid	Kgomagano, tshwaragano	ukunamathelana
collective – kollektief, gesamentlik	Ka sehlopha, ka kfobokanyo	into ehlanganyelwe
collective responsibility – gesamentlike verantwoordelikheid	Maikarabelo ka sehlopha	isibopho esihlanganyelwe
collective unconscious – kollektiewe onbewuste	Ditiragalo tša monaganong wa motho tšeo a sa lemogego gore di gona kgopolong ya gagwe	ukuzwa okuhlanganyelwe
collectivism – kollektivisme	Mokgwa wa thuo ka mmušo goba setšhaba	ukuhlanganyela
combat exhaustion – gevegsuitputting	Tlalelo ye theilwego go boitemogelo go tiragalo ya kgobalo	ukuqeda ukukhathala
command group – instruksie-, bevelsgroep	Sehlophatšhireletšo seo se sepelago le molaodi wa sešole	iqembu elikhuzayo
command level – bevels- of betekenisvlak (in boodskappe)	Boemo bja taolo	izinga lokukhuza
common trait – algemene trek	Semelo se se swanago	izimpawu ezivamile
commonality – eendersheid	Ponagatšo ya semelo sa go swana	ukuvama
community psychology – gemeenskapsielkunde	Tswalano ya motho setšhabeng	ukusebenza kwengqondo yomphakathi

compensation – kompensering, vergoeding	pušetšo	isinxephezelo
competence – bevoegdheid, bekwaamheid	bokgoni	ikhono
complementarity – aanvullend	Sa tlaletšo	okugcwalisayo
compliance – insiklikheid, toegeeflikheid	Ka go ineela	ukuvumelana
conceptual grouping – konseptuele groepering	Tlhopho go ya ka dikgopolo	ukubeka ngamaqembu emiqondo
conditioned reflex – gekondisioneerde refleks	Phetogo ye e hlotšwego ke setsoši morago ga go hlahlwa gore o fetoge go setsoši	imizwa elawulwayo
conditioning – kondisionering	Tlhahlo ya go fetoga go setsoši	ukubeka isimiselo
confirmation – bevestiging	tiišo	ukufakazela
conflict management – konflikbestuur	Taolo ya kgakgano/phapano/thulano	ukusingatha ukungezwani
conformity – konformiteit	Go swana le	ukuvumelana
conformity status – konformiteitstatus	Boemo bja tshwantšho	isimo sokuvumelana
congenital – kongenitaal (eienskappe aanwesig vanaf geboorte)	Ya tlhago, abetšwego	ozelwe nakho
congruence – kongruensie, ooreenstemmend	Kwano, tshwano	ukuvumelana
connotation – konnotasie, dieperliggende (emosionele) betekenis	Kgopolo ye e tlišwago ke lentšu	incazelo
conscientiousness – konsensieusheid, nougesetheid	Tlhokomedišo ye e tseneletšego	ukwenza ngokucikelela
consciousness – bewussyn	Temogo, boikutlo, boitsebo	ukwazi
consensus – konsensus, eenparigheid	kwano	ukuvumelana
conservation – bewaring	Poloko, paballo	ukulondoloza
consistency – konstantheid	Tiišo, kgotlelelo, phegelelo	ukuhambisana
construct – konstruk (’n abstrakte voorstelling), begrip	Bopa, hlomaganya	akha
constructive alternativism – konstruktiewe alternativisme, veranderlikheid	Peakanyo/popego/thulaganyo/ponagalo ye nngwe gape ye e fapanego	enye indlela eyakhayo
constructivist – konstruktivisties	Peakanyo ye e hlolegilego monaganong wa motho	okunokwakha
consultation – konsultasie	therišano	ukweluleka
consulting psychology – konsultasiesielkunde	Modiro wa mosaekholotši wa go šomiša tsebo ditherišanong tša mathata ao a amago boitshwaro bja motho mafelong a a itšego.	ukusebenza kwengqondo yabeluleki
consumer psychology – verbruikersielkunde	Thuto ka ga boitshwaro bja bareki ba dithoto	ukusebenza kwengqondo yabathengi
contagious violence – aansteeklike geweld	Bošoro bjo bo fetelago	udlame oluthathelanayo
containment – inhou, insluiting	Tiro ya go swara selo gore se se phatlalatšwe	valelekile
context – konteks, binne verband	Tshwaragano, kamano	isimo
contingency – gebeurlikheid, moontlikheid	Tiragalo ye e ka diregago goba ye e ka se diregego	okungahle kuvele
continuity – aaneenlopendheid	Bosafeleng, tšwelelo, go iša pele	ukuqhubeka

continuous interaction – voortdurende interaksie	Tsenelelano ya bosafeleng	ukuxhumana okuqhubekayo
continuous variable – kontinue (ongelykmatige) veranderlike	Selo sefe goba sefe seo se felago se tšea bogolo/botelele bjo bo ka fetogago	uphawu olumele okuguqukayo
continuum – kontinuum	Tšwetšopele ya phapano ye nnyane	uchungechunge
convenience range – gerieflikheidsomvang	Paka ya tshwanelego	ukwehlukahlukana kwezinto
converge – konvergeer, bymekaarkom	hlakanela	khandana
convergence – konvergering, samekoms, samevoeging	tlhakanelo	ukukhandana
convergent thinking – konvergente denke (spesifieke wyse van denke)	Mokgwa wa tharollo ya bothata wo dikakanyo di tlišwago mmogo gore go tšewe tharollo e tee	ukucabanga okukhandanayo
conversion disorders – konversieversteurings	Ditshwao tša bofoku, bogolofadi le tše dingwe tša peakanyo ya megalatšhika tše di ka se hlalošwego ke tekolo ya bongaka	ukungalungi kahle okuphendukayo
co-operative economics – gesamentlike ekonomie	Lekala la tša ikonomi leo le amago thuo ya kgwebo ka setšhaba	ezomnotho ezinokubambisana
coping skills – hanteringsvaardighede	Mokgwa wa go laola kgatelelo/mathata	amakhono okumelana nesimo
core constructs – kernkonstrukte	Mmotlolo wa motheo wa monaganong wo o diretšwego go dira kakaretšo ya dintlha tše ntši le go hlama diteori tša go fa tlhalošo	izinkontileka ezingumnyombo
core pathology – hoofpatologie	Thutabolwetši ya motheo	okungumnyombo
corporate philosophy – korporatiewe (bestuurs-) filosofie	Morero/filosofi wa/ya kgwebo	inzululwazi yokubambisana
corrective actions – korrektiewe-, regstellende handelinge	Ditiro tša tokišo	izenzo zokulungisa
correlation – korrelasie, verwantskap	Nyalanyo, papišo, tshwantšhanyo	ubudlelwane
correlation coefficient – korrelasiekoëffisiënt	Kelo ya maatla a go nyalanya/swantšha	ubudlelwane bokusebenzisana
cosmology – kosmologie, wêreldkunde	Tlhalošo goba teori ya tlhago ya legohle (lefase, letšatši, ngwedi, diplanete)	isifundo sezomhlaba
coaching groups – afrigtingsgroepe	Dihlopha tša tlhahlo	amaqembu okuqeqesha
counselling – voorligting	Go eletša, go gakolola	ukweluleka
creative values – kreatiewe waardes	Bokgoni bja go hlola	ukwaziswa kokuqamba
creative self – kreatiewe self	Semelo sa motho sa tlhago sa go kgona go hlola	ukuqamba kwakho
credibility – geloofwaardigheid	Go tshepega	ukukholeka
criterion – kriterium, standaard	Kelo, selekanyo	indlela
critical periods – kritieke periodes	Nako kgolong ya motho yeo go yona bokgoni bjo bo itšego bo ka fihlelelwago	izikhathi ezinzima
critical situations – kritiese situasies	Seemo sa tlhobaetšo	izimo ezinzima
cross-cultural psychology – kruis-kulturele sielkunde	Thuto ka ga ka moo ditšo tša batho di huetšago boitshwaro bja bona	umgqondo wamasiko ehlukenene
crystallisation – kristallisatie, opklaring	Kgahlo/ go kgahla	ukuphenduka kube ngamakristali
cultural diversity – kulturele diversiteit	Go fapana ga ditšo tša batho tikologong	ukwehlukana kwamasiko
cultural values – kulturele waardes	Dikgopolo, ditumelo, boitshwaro tše di	ukwaziswa kwamasiko

	latetšwego ke setšhaba go tloga kgale	
culture-bound syndromes – kultuurgebonde sindrome	Dika tša bolwetši bja monagano/boitshwaro tše di lemogwago bathong ba itšego	isimo sokubambelela kumasiko
cumulative stress – kumulatiewe-, aanhoudende stres	Dihlolakgatelelo ya monagano tše di tlogo ka go hlatlamana	ingcindezi eyakhelekayo
cyclothymic depressive – siklotimiese (veranderende) depressie	Seemo sa tšharakanyo ya monagano le medirišo ya motho	ukungaphili kahle engqondweni kwesikhathi eside
death instinct (thanatos) – doodsinstink (tanatos)	Tšhušumetšo ya go hwa	isazela sokufa
deceleration – afname, vermindering	tiegišo	ukunciphisa
decentralisation – desentralisasie	phatlalatšo	ukwehlukanisa ukulawula
decision frame – besluitnemingsraamwerk	Mokgwa wa go hlaloša goba go tšweletša bothata bja go dira kahlolo	uhlaka lwesinqumo
decision-making – besluitneming	Mokgwa wa go fihlelela kahlolo/sephetho	ukuthathwa kwezingumo
decompensation – dekompensasie, disintegrasie	Go šitega go tšweletša mekgwa ya go laola kgatelelo	ukuqeda isinxephezelo
deconstructionism – dekonstruktivisme	Teori ya go swaya dipošo ka go nyakišišo ka dikgopolo tše di tlwaelegilego	isu lokuhlakaza
deduction – deduksie, spesifieke afleiding	Tlošo, phokotšo	ukususa
defence mechanism – verdedigingsmeganisme	Boitshwaro bja go leka go katana le kgatelelo	indlela yokuzivikela
deficiency need – gebreksbehoefte	Dihlokwa / dinyakwa tše bohlokwa	isidingo sokwentulwayo
deindividuation – deïndividueasie, identiteitsverlies	Seemo sa fase mo motho a se sa tšewago bjalo ka motho	ukungabonwa komuntu njengozimele
delegation – delegering, afwenteling	Boromiwa, botseta	izithunywa
deliberation – beraadslaging	Kgopolo, tlhokomelo, kakanyo	izingxoxo
delusion – delusie, waandenkbeeld	Thetšo, phoro, tlhalefetšo	inkohliso
dendrite – dendriete, dendron (neuronvertakkings)	Makala ao a phatlalalago a nyurone	uhlelo lwemizwa
denial – ontkenning	Tatolo, kganelo, kganelo, boitatolo	ukuphika
denotative meaning – denotatiewe, saaklike betekenis	Tlhalošothwii ya lentšu	incazelo yokuthile
deoxyribonucleic acid (DNA) – deoksiribonokleïensuur (DNS)	Sesepetša tshedimošo ya dikokwane tša leabela	iseli equkethe ulwazi lofuzo
departmentalisation – departementalisasie	Peakanyo go ya ka dikgoro	ukubeka ngokweminyango
dependent personality – afhanklike persoonlikheid	Boitshwaro bja go rata go bota batho ba bangwe	ukuncika komuntu
dependent variable – afhanklike veranderlike	Seo se elwago ge go dirwa diteko	ukuncika okuguququkayo
depersonalisation – depersonalisasie	Go hlokiša motho maikutlo a go ba motho	ukwehlukanisa okuqondene nomuntu
depressive disorder – depressiewe verstoring	Seemo seo moya wa motho o lego fase kudu	ukungalungi kahle okunengcindezi
deprivation – deprivasie, ontneming	Kamogo, tlhokišo	ukwamuka, ukuncisha
depth psychology – dieptesielkunde (bv.	Dithekniki tša go alafa tšhašarakanyo	okwengqondo okujulile



psigoanalise)	ya monagano	
descriptive statistics – beskrywende statistiek	Dipalopalo tše di šomišwago go hlaloša	izibalo ezichazayo
desensitised – desensitiseer, gevoeligheidsafname	Go dira motho gore a se tšhoge kudu goba a se kwe kgatelelo ye fetišago	ukwenza kungazweli kakhulu
design coherence – ontwerpsamehang	Tlhamego ya dikarolo tše di nyalelanago	ukuhambisana kwezingxenyane
deterministic – determinierend, bepalend	Kgopolo ya gore sephetho ke ditlamorago tša tiragalo ye e bilego gona mathomong	okunokunquma
developed cognitive ability – ontwikkelde kognitiewe vermoë	Bokgoni bja motheo bjo bo godišitšwego bjo re bo nyakago go phethagatša tiro efe goba efe	ikhono lobuhlakani elithuthukile
developmental tasks – ontwikkelingsake	Bokgoni bjo motho a swanetšego go bo fihlelela mengwageng ye e rilego gore a tšwele pele go gola	imisebenzi ethuthukisayo
deviant behaviour – afwykende gedrag	Boitshwaro bjo tšwilego tseleng/ bja go hloka tšhomišano	ukuziphatha okuphume endloleni
dexterity – handigheid (bv. regshandigheid)	Botswiriri, bokgoni, botsebi	ingalo
diagnosis – diagnose, probleemanalise	phekolo	ukuhlahlwa kwesifo
<b>Diagnostic Statistical Manual (DSM) – Diagnostiese Statistiese Handleiding</b>	<b>Puku ya Phekolo le dipalopalo</b>	<b>i-Diagnostic Statistical Manual</b>
dichotomy – digotomie, tweekedigheid	Dikarolo tše pedi tše di fapanego	ukunquma kabili
differential reinforcement – differensiële versterking	Kgodišo ya boitshwaro bjo nyakegago mola bjo sa nyakegago bo fokotšwa	ukucindezela okwehlukanisayo
differentiation – differensiasie, onderskeiding	Phapanyo, phapantšho	ukwehlukana
discourse analysis – gespreksontleding	Tshekatsheko ya tšhomišo ya polelo ye e ngwadilwego goba ye e bolelwago	isifundo sokuhlaziya okukhulunyiwe
discourse – diskoers, bespreking	Kgang, poledišano	intshumayelo
discrete variable – diskrete (vaste) veranderlike	Peakanyo ye e ka fetogago yeo e ka se tšee go palo efe goba efe	ukuguquguquka okwehlukene
discretionary coalitions – diskresionêre koalisies	Dikopano go ya ka boikgethelo	umbimbi olwakhiwe ngokuzibonela
discrimination – diskriminasie	Tlhaolo, kgethollo	ukubandlulula
disease-prone personality – siektegeneigde persoonlikheid	Motho wa go tšhabelwa /tšenwa ke bolwetši gabonolo	umuntu othandwa ukugula
disequilibrium – disekwilibrium, onewewigtigheid	Go hloka tekatekanyo	ukungalingani
disintegration – disintegrasie	karogano	ukwehlukana
disorder – versteying	tlhakantswiki	ukungasebenzi kahle kwengqondo
dissimilarity – verskillendheid	phapano	ukungafani
displacement – verplasing	Peo bakeng sa, tloša, kguduša	ukususwa
disposition – disposisie, neiging	Sebopego, mokgwa, semelo	ukulahla
dissociative disorder – disassosiatiewe versteying	Karoganyo gare ga monagano, dikgopolo, maikutlo, ditiro tša motho le gore ke yena mang	ukwehlukana okungakalungi
dissociative fugue – disassosiatiewe fuga (verandering a.g.v. geheueverlies)	Seemo sa go se sa gopola selo ka bophelo bja gago bjo bo fetilego	ukuziqhelisa kubantu okungahleliwe
dissonance – dissonansie,	Thulano gare ga ditumelo tša motho le	ukubhimba

onversoenbaarheid	ditiro tša gagwe	
distribution of practice – oefeningverspreiding	Kabo ya modiro wa botsebi	ukusatshalaliswa kwenqubo
distributions – verspreidings	Kabo, kabelo, phatlalatšo	ukusatshalaliswa
divergent thinking – divergente, buigsame denke	Mokgwa wa go hlagiša kgopolo yeo e hlolago dikgopolo tše dingwe go rarolla bothata.	ukucabanga okwehlukile
diversity – diversiteit, verskeidenheid	phapogo	ukwehlukana
dizygotic – disigoties (nie-identities)	Go tšwa maeng a go fapana ao a nontšhitšwego	okuvela kumaqanda amabili avundisiwe
dominance – dominansie	Maatla go fetiša tše dingwe	ukubusa
drive reduction – dryfveervermindering	Phokotšego ya kganyogo	ukunciphisa ekwenzeni okuthile
drives – dryfvere, behoeftes	dikganyogo	ukulawula, ukushayela
dyad – diade, paar	Sehlopha sa bobedi	okunezingxenywe ezimbili
dynamic muscular activity – dinamiese spieraktiwiteit	Tšhomišo ya maatla ao a hlolago tšhušumetšo	ukunyakaza kwemisipha enamandla
dynamic trait – dinamiese trek	Dipopego tše di ikgethago	uphawu olunamandla
dynamics – dinamiek (ontwikkeling, motivering)	ditšhušumetšo	amandla
dysfunctional – disfunsioneel	Tšhitišo go phethagatša tiro ka mo go tlwaelegilego	ukungasebenzi kahle
dysthymic depression – distimiese depressie	Kgatelelo ye e sego bogale ya monagano ya nako ye telele ye e hlolago go se be le kgahlego ditirong tša gago	ingcindezi yengqondo yesikhathi eside
eccentric – eksentries, snaaks	Šele, makatšago	okungavamile
eclectic approach – eklektiese (saamgevoegde) benadering	Mokgwa wa go kgetha dikgopolo tše kaonekaone/ go se latele peakanyo e tee fela	indlela yokukhetha kokwehlukene
eclecticism – eklektisisme, samevoeging	Kgetho go tšwa methopong ye e fapanego	ukukhetha kokwehlukene
ecosystemic – ekosistemies	Peakanyo ya nyalelano gare ga diphedi le tikologo ya tšona	okusohlelweni lwemvelo
educational psychology – opvoedkundige sielkunde	Thuto ka ga bana dikolong ka go lekola mekgwa ya go ruta, tšweleo pele ya menagano ya bana le go ba lekola	kohlelo lwemvelo
effectiveness – effektiwiteit	phethagatšo	okusebenzayo
efficiency – doeltreffendheid, bekwaamheid	bokgoni	ukusebenza kahle
ego – ego, bewustelike self	bowena	ukuzazi, ukuzibona, ukuziqhayisa
ego-identity – ego-identiteit, persoonlike identiteit	Seo motho ka boyena a lego sona	ukuzazi
egodystonic – ego-distonies, ego-onaanvaarbaar	Boitshwaro bja motho bjo a sa bo amogelego gomme bo mo hlolela kgatelelo ya monagano	imicabango nokuziphatha okushayisanayo
eidetic reduction – eidetiese (detail) vermindering van ervarings	Mokgwa wa go šupa dikarolo tše bohlokwa tša tiragalo goba maitemogelo	isu lokuthola ngezinto ezincane
Eigenwelt – eiewêreld	Tswalano ya gago le bowena goba le lefase la gago	I-Eigenwelt

emotion process – emosieproses	Go kwešiša maikutlo a khuduego	ukuphatheka emoyeni
emotional intelligence – emosionele intelligensie	Bokgoni bja go lemoga maikutlo a gago le a batho ba bangwe le go šomiša tshedimošo yeo go hlahla le go laola mogopolo le maikutlo a gago	ubuhlakani
empathy – empatie	Bokgoni bja go kwešiša maikutlo a batho bangwe	uzwelo
empirical – empiries, bewese (bv. kennis)	Seo se theilwego go boitemogelo	okuboniwe
employee-assistance programme – werknemerondersteuningsprogram	Tirelo ya thekgo go thuša bašomedi mathateng ao a amago mošomo wa bona	uhlelo lokusiza abasebenzi
employee-centred – werknemergesentreerd	Tebelelo go mošomedi	okuqondise kumsebenzi
employee-and organisational well-being – wernemer-en organisasiegesondheid	Tikologo ye e hlolago seemo se se kgotsofatšago gore mošomedi a phethagatše bokgoni bja gagwe ka moka gore mokgatlo o hwetše dipoelo tše di nyakegago	ukusebenzisana kahle phakathi komsebenzi nenhlangano
employment relations – werknemingsverhouding	Setswalle se se swanetšego gare ga bathapi le bašomedi	ubudlelwane emsebenzini
encoding – enkodering, verwerking	Go bopa seswantšho sa tshedimošo gore se be mogopolong	ukufaka imfundiso ethile
encounter group – ontmoetingsgroep	Mokgwa wa kalafo mo batho ba kopanago go tšweletša maikutlo ao a fapanego	iqembu elihlanganela ukuzuza ngokwengqondo
enduring belief – blywende oortuiging	Tumelo ye e sa felego	inkolelo yesikhathi eside
engagement – intensbetrokkenheid	tlemano	ukubambeka
entrepereur – entrepreneur	setsebakgwebo	usomabhizinisi
enzymes – ensieme	ensime	ama-enzayimu
epigenetic principle – epigenetiese beginsel	Teori ya tlhago ya boitshwaro bja ditšini le khuetšo ya maatla a tikologong go tšona	umqondo wokufuza
epistemological – epistemologies (kennisbasis)	Tlhalošo ya ka moo tsebo ka ga taba ye e rilego e ka hwetšwago ka gona	inzululwazi yokufunda ngemvelaphi
equilibrium – ekwilibrium, balans	tekanekano	ukulingana
equitable rewards – billike (vergelykbare) belonings	Kgahlego ye e sa tšeeo lehlakore	umklomelo olinganisiwe
equity – billikheid	Toka, go se hlaole	ukulingana
equivocality – dubbelsinningheid	pelaelo	umqondo ongaphezulu kowodwa
ergonomics – ergonomika	Mošomo le tswalano ya motho le mošomo woo	ubunjiniyeli bomuntu
erratic – deurmekaar, gedisorganiseerd	fetofetogago	okunephutha
escalation commitment – toewydingseskalasie	Sepheho sa bošilo	ukuqinisa ekwenyukeni
esteem needs – behoeftes aan agting	Dinyakwa go ya ka dilo tše motho a di hlokago	izidingo ezishodayo
ethical codes – etiese kodes	Melao ye e laolago boitshwaro bjo bo swanetšego	indlela yokuziphatha emsebenzini
ethnocentric approach – etnosentriese benadering	Go tšeela morafe wa gago godimo	inkolelo yobukhulu bohlanga lwakho
ethos – etos, gebruike	Ditumelo, ditlwaelo le setšo sa	isiko lokuziphatha

	setšhaba	
etiology – oorsaaklikheid	Tlholego goba tlhago ya bolwetši	isifundo sembangela
eustress – positief-ervaarde stres	Kgatelelo yeo e hlagišitšwego ke ditragalo tše bose	ingcindezi enobuhle
evolution – evolusie, ordelike ontwikkeling, veranderingsleer	tlhagelelo	ukusombuluka
evolutionary psychology – evolusiesielkunde	Saense ya go hlaloša ka moo batho ba itshwaro ka gona	umqondo wokusombuluka
exertion of power – magsuitoefening	Go šomiša maatla	ukwenza ngamandla
exhaustion – uitputting, disintegrasie	Tapišo, tapo	ukukhathala
existential living – eksistensiële lewe (ten volle lewe)	Go phela lefelong le le nakong ya bjale	ukugxila empilweni
existentialism – eksistensialisme	Filosofi ya go gatelela boitemogelo le boikarabelo tša motho	inkolelo yokuphila
expectancy – verwagting	tetelo	intemba
expectancy theory – verwagtingsteorie	Mmotlo wa go hlaloša gore gobaneng batho ba kgetha boitshwaro bjo bo rilego	umqondo wentemba
experiential learning – ervaringsleer	Thuto ye e akaretšago boitemogelo	ukufunda kulokho osokubonile
experiential values – ervaringswaardes	Mohola wa boitemogelo	ukwaziswa kwalokho okufundile
experimental – eksperimenteel	Ya diteko	okuzanywayo
expertise – kundigheid	botsebi	amakhono
explanatory – verklarend	Seo se ikemišeditšego go hlaloša	okuchazayo
explicit values – eksplisiete, openlike waardes	Ditumelo tše di lego molaleng ka ga boitshwaro bjo bo lokilego/bohlokwa go ya ka setšo sa batho	ukwazisa okucacile
exploitive orientation – ondersoekende instelling	Tlwaetšo ye e tlaišago ya tikologo, maemo, ditumelo, dikgopolo tše mpsha	ukuzuzana ngokuxhaphaza
external activators – eksterne aktiveerders	Dihlohleletšamahlala tša go tšwa ntle	inkuthazo yangaphandle
external stressor – eksterne stressor (spanningsfaktor)	Methopo ya kgatelelo ya monagano/maikutlo ye re e lemogago tikologong ya rena	ingcindezi yangaphandle
extinction – uitwissing	Go hwelela	ukuphela nya
extrasensory perception (ESP, psi) – ekstrasensoriese waarneming	Bokgoni bja go lemoga dilo ka tikologo ntle le tšhomišo ya dikwi tša tlhago	ulwazi olutholakele ngendlela engaphezulu kwevamile
extraversion – ekstraversie, nabuitegerigheid	Mokgwa wa go kgotsofatšwa ke dilo tša ka ntle ga gago	ukuzidalula, ukuzikhulumela
face validity – gesigsgeldigheid	Mokgwa wa nnete go šupa ge eba teko e ela seo e swanetšego go se ela	ukuhlola okuhlosiwe
facilitation – fasilitering, bevordering	nolofatšo	ukuqhuba uhlelo
facilitator – fasiliteerder	monolofatši	umqhubi wohlelo
factitious disorders – denkbeeldige, nagebootste verstourings	Tšhašarakano ya monagano mo molwetši itirišago e ke motho o a lwala	ukungaphili kahle engqondweni ngokwenza okungenanzuzo
factor analysis – faktoranalyse	Tshekatsheko ya mabaka	ukuhlaziya ubudlelwane
fairness – regverdigheid, billikheid	bobotse	ubuqotho, ukulunga
faulty learning – foutiewe leer	Go ithuta go go nago le diphošo	ukufunda

		okunamaphutha
feedback – terugvoering	pego	impendulo
feedback-control system – terugvoerkontrolesistiem	Mokgwa wa go laola dipoelo	uhlelo lokulawula ukuphendula
femininity – vroulikheid	bosadi	ubufazane
fight/flight – veg/vlug	ntwa	impi/indiza
figure-ground – figuur-agtergrond	Kgethologanyo gare ga bokapele le bomorago bja ponagalo	ukucacisa kahle izinto
five-factor model – vyffaktormodel	Mohlala wa mabaka a mahlano	indlela empawunhlanu
fixation – fiksasie	Go tiiša, tlhomo	ukujiyisa
fixed-ratio schedule – vaste ratio-, verhoudingskediule	Ge phetogo e matlafatšwa fela morago ga diphetogo tše mmalwa tše itšego	indlela yamazinga angaguquki
fixedness – vasgesteldheid, rigiditeit	Seo se lego monaganong ka go ngangabala gomme se laola boitshwaro le dikgopolo	ukuqina kwento
flexibility – buigzaamheid	Go menega	ukuguquququka
floundering – worstel	Ditiro tša go laetša kgakanego	ukubhadaza
flourishing – floreer	Go atlega	ukuchuma
flow (peak) experience – piekervaring, hoogtepunt	Go fa tiro tsepelele le šedi tše di feletšego	ulwazi oluqhilikayo
formal group – formele groep	Dihlopha tše hlotšwego ke mekgatlo	iqembu elihlelekile
formal leadership – formele leierskap	Boetapele go ya ka boemo sehlopheng	ubuholi obuhlelekile
formal status – formele (toegekende) status	Boemo go ya ka dinyakwa tše di tlwaelegilego	isimo esihlelekile
formative evaluation – vormende-, prosesevaluering	Mokgwa wa go ahlola boleng bja lenaneo ge le le tirišong	uhlolo oluhlelekile
forming – vorming	Go bopa	ukwakheka
fortigenesis – fortigenese, gesondheidsbronne	Tlhago ya maatla	ukuvela kwamandla
framing – begrening	popego	ukwakha uhlaka
frame of reference – verwysingsraamwerk	Dikgopolo tše go ya ka tšona dikgopolo tše dingwe di hlalošwago	uhlaka okubhekiswe kulo
free association – vrye assosiasie, -gedagtevloei	Mokgwa wa tlhagišo ya dikgopolo dife goba dife tše di lego monaganong ntle le tšhitišo	inhlango e khululekile
free will – eie, vrye wil, selfbesluitneming	Go dira dikgetho ka bolokologi	ukuzenzela ngokukhululeka
frequency – frekwensie, hoeveelheid	boipoeletšo	ukwenzeka kanningi
friendship group – vriendskapsgroep	Sehlopha sa go ba le tswalano ya go tshepana le go kwelana bohloko	iqembu labangani
frontal cortex – frontale korteks	Karolo ya ka pele ya bjoko	izigege zamaxolo
fully functioning person – volfunksioneerende persoon/volwassenheid	Go kgotsofatša dinyakwa ka moka tša go gola	umuntu osebenza ngokugcwele
functional autonomy – funksionele outonomie	Teori ya go hlaloša gore mabaka a ditiragalo a ikemetše ka thoko go dilo tše di a hlotšego	ukuzimela okusebenzayo
functional fixedness – funksionele rigiditeit	Go palelwa ke go bona mehola ye mongwe ya selo ntle le mohola wa sona wa tlwaelo	ukugxila okusebenzayo
functional specification – taakverdeling, funksionele spesifikasie	Tlhalošo ya seo peakanyo e se dirago goba e swanetšego go se dira	incasiselo esebenzayo

functionalism – funksionalisme	Ditshepetšo tša monagano le ka moo di tswalanego le boitshwaro	ukusebenza kwento
fundamental lexical hypothesis – basiese woordkennishipotese	Kgopolo ya mantšu a motheo a tlhalošo ya boitshwaro	umqondo oyisisekelo samagama
future state visioning – toekomsstandvisualisering	Ditshepetšo tšeo di šupago seo o ratago go ba sona le fao o nyakago go ba gona ka moso	indlela yokucabanga ngekusasa
gender identity – geslagsrol-identiteit	Boitšhupo bja motho bja go ba monna goba mosadi go ya ka ponagalo le boitshwaro	ukuzazi ngokobulili
gender/sex differences – geslagsverskille	Phapang go ya ka popego ya bong	ukwehluka ngokobulili
gene – gene, erflikheid	Dikokwana tša leabela	okofuzo
general resistance resource – algemene weerstandbron	Dithuši tše di kgontšhago boiphemelo	umthombo wokwenqaba ovamile
general well-being – algemene welsyn	Boemo ka kakaretšo bja go phela gabotse	ukuphila kahle okuvamile
generalisation – veralgemening	Go akaretša	inkulumo ehlanganisa izinto eziningi
generalised anxiety disorder – veralgemeende angsvreuring	Go ba tlalelong matšatšing a mantši le ge go se seo se hlohleletšago tlalelo yeo	ukungasebenzi kahle kwembandezeko evamile
generalised resistance sources – algemene weerstandsbronne	Maikutlo a go nyaka go hlahla baswa le go go ba le seabe setšhabeng sa ka moso.	imithombo yokwenqaba okuvamile
generating – generering, skepping	Go tswala, go hlagiša	ukwenza
generativity – generatiwiteit, selfvoortbringing	Bokgoni bja go hlagiša goba go tšweletša	ukwenzeka
genetic screening – genetiese sifting, -evaluering	Ditekong setšhabeng go šupa batho bao ba ka bago kotsing ya go ka ba le bolwetši bja tlhago go ba go bo fetetša go ba bangwe	ukubuka ngokofuzo
genetics – genetika, oorerwing	Thuto ka ga boitshwaro bja tlhago bjo fetišetšwago dipheding tše dingwe ka ditšini	ufuzo
genotype – genotipe	Tlhommo ya ditšini/dikokwane tša leabela sepheding	ukufana kwezinto
germ cell – moedersel, kiemsel	Disele tša ditho tša tswalo	iseli yesidoda
Gestalt – Gestalt, geheel	Gestalt	i-Gestalt
Gestalt psychology – Gestalt-sielkunde	Saekholotši ya Gestalt	umqondo we-Gestalt
globalisation – globalisasie, geheelheid	Mokgwa wa go dira gore dikgwebo, ditheknolotši goba difilosofi di phatlalatšwe lefaseng.	komhlaba
goal achievement – doelbereiking	Phihlelelo ya seo se ikemišeditšwego/tebanyo	ukufinyelela enhlosweni
goal-setting – doelstelling	Mokgwa wa go hloma leano go hwetša dipoelo tše o di nyakago	ukuzibekela inhloso
good character/virtue – inbors/goeie eienskappe/deugde	Semelo/boitshwaro se se/bjo bo nyakegago	umuntu oziphethe kahle
gradient – gradient, tempo van daling of styging	motheogo	ubukhulu bokukhuphuka
gratification – bevrediging	kgahlišo	ukuthokoziswa

group demography – groepdemografie	Thuto ka ga bogolo, popego le tlhomo tša sehlopha	ukwehlukaniswa kwamaqembu
group dynamics – groepsdinamika	Thuto go šupa boitshwaro sehlopheng	ukuba namandla kwamaqembu
group identity – groepsidentiteit	Diphapantšho tšeo dilego gona sehlopheng	ukuzazi kwamaqembu
group shift – groepdenkeverskuiwing	Phetogo ya tshwaro ya sehlopha	ukunyakaza kweqembu
group think – groepdink	Kgopolo go ya ka sehlopha	ukucabanga kweqembu
growth group – groeigroep	Sehlopha seo se thušago batho go kwešiša bokaone ka moo ba ka hlomago setswalle seo se kgahlišago le batho ba bangwe	ukukhula kweqembu
growth needs – ontwikkelingsbehoefte	Dinyakwa tša kgolo	izidingo zokukhula
habituation – gewoontevorming	tlwaetšo	ukuhlala
hallucination – hallusinatie, onrealistiese waarneming/voorstelling	Go iphora	ukubona izinto ezingekho
halo-effect – stralekrans-effek	Tshekamelotšo yeo ka yona temogo ya boitshwaro bjo tee e huetšwago ke temogo ya boitshwaro bjo bongwe	umqondo onethonya kokunye
happiness – gelukkigheid/genot	Lethabo, thalalo	injabulo
harassment – teistering	Tshwenyo, tlaišo	inkathazo
hostile attributional bias – vyandig-gesinde vooroordeel	Tshekamelotšo ya temogo ya bonaba bathong ba bangwe le ge bo se gona.	ukuthatha uhlangothi ngempi
hassle – hindernis	Tshele, ngangišano	ukuphazamisa
hebephrenic/disorganised schizophrenia – hebefreniese/gedisorganiseerde skisofrenie	Tšhašarakano ya monaganano ya go bontšha boitshwaro bjo makatšagao le ditiro tša bobjana	ukungasebenzi kahle kwengqondo
heredity – oorerflikheid	kabelo	ufuzo
heterogeneous – heterogenies, gemengd	matswakatswake	ngafaniyo
heterostasis – heterostase (groei, progressie)	Kišopele ya tlišo monaganong mabakeng a go fetoga	ukugcina uzinzo emzimbeni
heuristics – heuristiek, oplossingsmoontlikhede	Mekgwa ya go thuša go rarolla mathata	indlela yokuxazulula izinkinga
hierarchy – hierarchie, volgorde	Peakanyo ya dihlopha go ya ka tatelano ya magoro	ukulandelana kwezigaba zokuphatha
higher-order conditioning – hoërordekondisionering	Tšhomišo ya setsoši sa mathomo go tsoša boitshwaro bjo bongwe	ukulawula kokulandelana kwezinga eliphezulu
hindsight – nabetracting	Temogo ya tlhologo ya tiragalo morago ga gore e diragale.	ukubuyela emuva
histrionic – histrionies, hysterics	Pheteletšo ya tiragatšo ya boitshwaro goba polelo	ukwenza ihaba, ukudlalisa
hoarding orientation – versamelinstelling	Semelo sa go nyaka go itšhireletša ka go ikageletša ka lebotso	ukuziphatha okumayelana nokuthola okuthile
holistic perspective – holistiese, geheelerspektief	Temogo ka botlalo	uhlangothi lokuphelele
homeostasis – homeostase, balans	Tekanyetšo goba kwano	isejwayezi sokulingana
horizontal differentiation – horisontale differensiasie	Bogolo bjo ka bjona botsebi bja mediro bo diregago mokgatlong	ukwehlukanisa okuqondile
human-relations approach –	Mokgwa wa kamano ya batho	indlela yobudlelwane

menseverhoudings-benadering		phakathi kwabantu
human-resources management – menslike hulpbronbestuur	Taolo ya thušo ya batho	ukuphatha abasebenzi
humanism – humanisme	botho	ukuba nomhawu kubantu
hygiene factors – higiënefaktore	Mabaka a paballommele	izinto eziphathelene nempilo
hypochondria – hipochondries, siektepreokkupasie	Go kgolwa gore o a lwala le ge o itekanešetše	ukwesabela ukugula
hypothalamus – hipotalamus	Karolo ya bjoko ye e laolago thempheretšhara ya mmele, tlala le lenyora	ingxenye elawula imizwa
hypothesis – hipotese, tentatiewe navorsingstelling	Tšhišinyo ye e tšewago bjalo ka motheo wa kgang/nyakišišo	umcabango
hypothetico-deductive model – hipoteties-afleidings-model	Mokgwa woo ka ona tšhišinyo ka kakaretšo e lekwago ka go tšweletša diprofeto tšeo di ka lekwago	indlela yokucabanga ngokwesayensi
hysteria – histerie	mafofonyane	ukwesaba, umhayizo
id-impulses – id-impulse, -instinkte	karolo ya bomotho ya kgotsofatšo ya dinyakwa tša motheo tša motho	ukwenza ngaphambi kokucabanga
ideal self – ideale self	Seo motho a naganago gore o swanetše go ba sona	ukuzakhela umqondo ngawe
identification – identifisering	boitšhupo	ukuzazisa
identity diffusion/confusion – identiteitsverwarring	Kgakanego ya boitšhupo yeo e diregago lefelong le itšego	ukudideka kobuwena
idiographic – ideografies (individugesentreerdheid)	Ye tswalanego le thutelo ka ga motho.	okumayelana nesifundo somuntu ngamunye
idiosyncrasy – idiosinkrasie, eienaardigheid	Makatšo, makalo	okwahlukile, okomuntu yedwa
illumination – opklaring, verheldering	ponegelo	ubucwazicwazi
illusions – illusies, foutiewe waarneming	boiphoro	inkohliso
imitation – nabootsing	Kekišo, ketšišo	ukulingisa
immune system – immuniteitsstelsel	Tsela ya go souta	uhlelo lwamasotsha omzimba
implicit values – implisiete waardes	Ditlhokwa tše di sa hlagišwago ka mo go kwagalago	izindleko ezingakhokhelwa
implied movement – geïmpliseerde beweging	Tshepelo ye e šišinywago	umnyakazo oqonde okuthile
impression formation – indrukvorming	Tlhamo ya dikgopolo ka batho ba bangwe	ukwakheka komqondo
intervening variable – tussenkomende veranderlike	Seemo seo ditlamorago tša sona di diregago nakong ya gare ga kalafo ditekong tša monagano le dipoelo	umcabango wokuchaza ubudlelwane
impulse-control disorder – impulskontrole verstoring	Bothata bja go laola tšhušumetšo	ukulawulwa ukungaphili kahle engqondweni
in-basket technique – in-mandjie tegniek	Mokgwa wa go fa bašomedi ba baswa tshedimošo ka mohuta wa mošomo wo ba tlo o dirago	isu lokwejwayeza abasha
incentives – aansporingsmeganismes	tšhušumetšo	umhabiso, okuvusayo
incongruence – inkongruensie, verskillendheid	Tlhokego ya kwano gare ga motho wa sebele le seo a kganyogago go ba sona	ukungavumelani
incubation – inkubasie	Go alama	ukuchamuselwa



incumbent – ampsdraer, ampsbekleder	mohlankedi	ophethe isikhundla
independent variable – onafhanklike veranderlike	Lebaka leo le ka fetolwago ge go dirwa teko, mohl, nako, thempheretšhara	izinto ezizimele
indigenous psychology – kultuureie-sielkunde	Thuto ya boitshwaro bja motho bja tlhago	umqondo wendabuko
individual differences – individuele verskille	Phapanyo ya batho go sehlopha goba go batho ba bangwe	ukwehluka komuntu ngamunye
individualism – individualisme	boithato	ubunye bomuntu
individuation – individuasie, geheelwording	Go bontšha phapang go ba bangwe	komuntu ngamunye
induced movement – geïnduseerde (geskepte) beweging	Go bona e ka dilo tše di emego di a šutha ka lebaka la tšeo di lego kgauswi le tšona tšeo di šuthago/sepelago	umnyakazo ogqugquzelwe
induction – induksie, algemene afleiding	Kgakolo, tlhagišo	ukumiswa, ukwethulwa
industrial psychology – bedryfsielkunde	Thuto ya boitshwaro bja bašomedi lefelong la mošomo	ukuphatha izinkinga zabasebenzi
industry – arbeidsaamheid	tšhomo	imboni
inertia – traagheid	Go tšwafa/ tlhokego ya tiro	ubuvila, ubudenga
inferences – gevolgtrekkings	Sepheho se se tšerwego go tšwa go bohlatse	okucatshangwayo
inferential statistics – inferensiële (afleidende) statistiek	Mokgwa wa go tšea sephetho ka ga nepagalo ya dipalopalo tšeo di filwego	izibalo ezicatshangiwe
information processing – inligtingverwerking	Go fetola tshedimošo ka mokgwa wo motho a bonago go swanetše	ukuhanjiswa kolwazi
informed consent – ingeligte toestemming	Tumelelo yeo e theilwego go tsebo ya ditlamorago	ukunikeza imvume
inhibition – inhibisie, binne hou	thibelo	ukuvimbela
innovation – innovasie, vernuwing	tšhimollo	ukuqamba busha
inputs – insette	dikabelo	igalelo
instrumental – instrumenteel, behulpzaam	Ya diletšo	okuwusizo
instrumentality – instrumentaliteit, nuttigheidswaarde	Mokgwa wa kgonagalo ya go ka šomišega	ngokuba wusizo
intellectualisation – intellektualisering	Bohlale bja go hlagiša dikgopolo tša go itšhireletša ge o lebanwe ke kgatelelo ya monagano	ukuzivikela ngokucindezela okuthile
intelligence quotient (IQ) – intelligensiekwosient (IK)	Palo ya go bontšha bohlale bja motho	isilinganiso sobuhlakani
intentions – intensies, neigings	Maikemišetšo, phegelelo	izinhloso
interactionism – interaksionisme, wisselwerkingsteorie	Kgopolo ya gore monagano le mmele, le ge di arogane, di a tsenelelana	umqondo wokuxhumana nabantu
interdependence – interafhanklikheid	Go botana	ukusebenzisana
interest – belangstelling, voorkeur	kgahlego	intshisekelo, inzalo
interest group – belangegroep	sehlophakgahlego	iqembu labanentshisekelo
internal activators – interne aktiveerders	Sehlohleletša phetogo/tiro sa gare	okuvusayo kwangaphakathi
internal locus of control – interne lokus van beheer	Bokgoni bja go laola ditiragalo tše di huetšago bophelo bja gago	inkolelo yembangela yokuphumelela nokungaphumeleli
internalised speech – geïnternaliseerde spraak	Bokgoni bja go ithuta polelo le go e dira sekgontšhi sa phihlelelo ya tsebo	inkulumo engaphinyiselwa

interpersonal – inter-, tussenpersoonlik	Ye amago tswalano gare ga batho	ubudlelwane phakathi kwabantu
interpretative – interpreterende	Ye amago goba e tšweletšago tlhathollo	okuhumushayo
interval – interval, klasinterval	sekgala	umkhawu
intervening variable – tussenkomende veranderlike	Kgopolo ye e hlagišago tlhalošo ye e kwešišegago ya tswalano gare ga dikgopolo tše di sa swanego tše bonalago di sa tswalane	ukungenelela ngokwehlukile
intervension – intervensie, ingryping	Tseno gare	ukungenelela
intrapersonal – intrapersoonlik (binne 'n persoon)	Ya gare ga motho	ingaphakathi lomuntu
intrapsychic – intra-psigies (binne' n persoon)	Ye e lego ka gare go motho	izinhlelo zengqondo yomuntu
intrinsic values – intrinsieke, inherente waardes	Boitshwaro bja tlhago	izingxenyane zemvelo ezaziswayo
introspection – introspeksie, selfbeskouing	Tlhahlobo ya dikgopolo le maikutlo a motho	ukuzihlolisisa
introversion – introversie, binnegerig	Go ba le kgahlego go dikgopolo le maikutlo tša gago go na le tša ba bangwe	ukuzigcina ngaphakathi
intuitive – intuïtief, aanvoelend	Se tšwago go tsebo goba tumelo ye e sa hwetšwago ka go lemogwa	ukuzicabangela ngenhliziyo
irrationality – irrasioneel	bošilo	okuphambene nengqondo
job-centred – taakgesentreerd	Ye sepelelanago le mošomo	okubhekene nomsebenzi
job characteristics model – werkeienskappemodel	Mmotlolo wa dipharologantšho tša mošomo	ukukhombisa izimpawu zomsebenzi
job content – werkinhoud	dikagaretšhomo	okuqukethwe umsebenzi
job description – posbeskrywing	Tlhalošo ye e ngwadilwego ya tumelalano gare ga mothapi le mošomedi ka ga mošomo le boikarabelo	umsebenzi owenzayo
job design – werkontwerp	morero wa mošomo	ukuma komsebenzi
job dissatisfaction – werkontevredenheid	Ngongorego mošomong	ukunganelisi komsebenzi
job enlargement – werkverruiming	Katološo ya mošomo	ukwandiswa komsebenzi
job enrichment – werkverryking	Koketšo ya dithuši tše mpsa mošomong go thabiša bašomedi	ukwenziwa ngcono komsebenzi
job involvement – werkbetrokkenheid	Tikologo yeo go yona bašomedi ba kgonago go hlagiša maikutlo a go huetša merero ye e amago mošomo	ukuzibandakanya emsebenzini
job rotation – werkrotasie	Mokgwa wo bašomedi ba tlošwago mošomong wo mongwe ba išwa go wo mongwe ka tsela ye e beakantšwego	ukujikeleziswa komsebenzi
job satisfaction – werktevredenheid	Kgotsofalo goba go se kgotsofale mošomong ka lebaka la boitshwaro bja bathapi bjo bo botse goba bjo bobbe go mošomedi	ukwanelisa komsebenzi

just-noticeable difference – net-merkbaar (waarneembare) verskil	Phapano ye nnyanenyane gare ga ditsoši tše pedi tše motho a ka di lemogago	umehluko onakekayo
kurtosis – kurtose (skerpheid en afplating)	Taetšo ya ntlhora goba bopapetla bja kerafo	ukusatshalaliswa kwemininingwane
labour relations – arbeidsverhoudinge	Tswalano gare ga balaodi le bašomedi	ubudlelwane bezisebenzi
lactic acid – melksuur	Esiti ye e hwetšwago maswing a bodila	i-asidi engenambala emuncu
<b><i>laissez-faire</i></b> – laat-maar-doen (bv. leierskapstyl houding)	<b><i>Go se tsenetsene merero ya batho ba bangwe gare</i></b>	<b><i>laissez-faire - ukuzenzela umathanda</i></b>
languishing – wegkwyn	Go dula ka go fokola	fehlenyekayo
latent learning – latente leer	Mokgwa wa go ithuta wo o sa hlagišego diphethogo tša go hwtša tsebo ye mpsha ka pela	ukufunda okufihlekile
Law of Effect – Wet van Effek	Molao wa Ditlamorago	<i>i-Law of Effect</i> – umthetho womthelela
Law of Exercise – Wet van Oefening	Molao wa Thutišo	<i>i-Law of Exercise</i> – umthetho wokuzivocavoca
learned helplessness – aangeleerde hulpeloosheid	Mokgwa wa go nyema mooko ka lebaka la go se fihlelele dikatlego tša maleba	isimo sokungakwazi ukuzisiza
learned resourcefulness – aangeleerde vindingrykheid	Bokgoni bja go ithuša nakong ya mathata	ukuziphatha ngokuzikhuza
learning organisation – lerende organisasie	Mokgatlo wa go ithuta	inhlangoano yokufunda
legitimate power – wettige (toegekende) mag	Maatla ao a lego molaong	amandla asemthethweni
leniency effect – toegeeflikheidseffek	Ditlamorago tša bopelotelele	umthelela wokuba nobubele
lexical approach – leksikale benadering (volgens erkende woorde)	Mokgwa wa go ithuta dipolelo dišele	indlela yokubheka amagama
libido – libido, seksuele energie	Enetši go tšwa go tlhohleletšo go tša thobalano	inkanuko yocansi
life instinct (eros) – lewensinstink (eros)	Setlhago sa tswalo	intshisekelo yokuzilondoloza
life line analysis – lewenslyn ontleding	Tshekatsheko methaladi ya ka gare ga seatla	ukuhlaziya kokuhamba kwempilo
life span – lewenspan	Lebaka la nako yeo ka yono sephedi se ka phelago	ubude bempilo
limbic system – limbiese stelsel	Karolo ya bjoko ye e amago maikutlo, tlala le thobalano.	uhlelo lwemizwa oludidayo
linear – lineêr, reglynig	Ye sepelelanego le mothaladi goba botelele	kwemidwa
linguistic relativity – taalkundige relatiewiteit	Kgopolo ya gore popego ya polelo e huetša ka moo baboleli ba yona ba bonago lefase ka gona	okuhambisana nolimi
locus of causality – lokus van oorsaaklikheid	Lefelo la maatla a taolo	umqondo wembangela
locus of control – lokus (plek) van beheer, kontrole	Kgopolo ya gore motho o dumela gore boitshwaro bja gagwe bo ka fase ga	umudwa wokulawula

	taolo ya gagwe goba aowa	
longitudinal consistency – langdurige konstantheid	Kgotlelelo go ya ka botelele bja nako	ukuvumelana kwemidwa
macro-system – makrostelsel	Peakanyo/ bokgoni bjo bogolo	uhlelo olukhulu
malingering – siektevoorwendsel	Pheteletšo ya bolwetši	ukuzigulisa
manic-depressive – manies-depressief	Seemo sa monagano mo medirišo ya motho e fetogago gare ga bogafa le kgatelelo ya monagano/maikutlo	okucindezela ingqondo
margin of error – foutgrens	mollwanephošo	isu lokwemukela amaphutha ophenyweni
marketing orientation – anderbevredegende instelling	Mokgwa wo dinyakwa le dihlokwa tša bareki di laolago diphetho tša khamphani	ukufundisa ngokuthengisa
masculinity – manlikheid	bongtona	kwesilisa
mastery – bemeestering	botsebi	ulwazi oluphelele
material self – materiële self	Motho ka go felelela le bohlokwa bja gagwe	ukwaziwa ngempahla onayo
maturation – ryping, volwasewording	Go gola, go butšwa	ukuvuthwa
maturity – rypheid, gereedheid	Bogolong,	ukukhula
maximum performance – maksimale prestasie	Tiro ka botlalokgolo	ukusebenza ngokwezinga lokugcina
mean ( $\bar{X}$ ) – rekenkundige gemiddelde ( $\bar{X}$ )	Bogare ( $\bar{X}$ )	ukusho, ukumela, ukuchaza
meaning systems – betekenis-sisteme (bv. konstrukte)	Dikarolo/dipeakanyo tše bopago tlhalošo	izinhlelo zokumela
meaningful wholes – betekenisvolle gehele	Bokamoka bjo hlalošegegago	yikho konke okubalulekile
measurement error – metingsfout	Phošo ya kelo	iphutha lokukala
mechanism – meganisme	bomotšhene	indlela
mechanistic – meganisties	Ye tswalanego le metšhene	ukuba nendlela
median – mediaan, middelpunt	mothalogare	okuphakathi
medulla oblongata – medulla oblongata, verlengde rugmurg	mongetsane	isisekelo sengqondo
meiosis – meiose, chromosoomverdeling	Karoganyo ya disele dipheding tše di kgonago go tswala	ukwehlukana kwamaseli
mental abilities – verstandsvermoëns	Mabokgoni a monagano	amakhono engqondo
mental age – verstandsouderdom	Bokgoni bja monagano wa ngwana	ubudala bengqondo
mental agility – verstandelike buigzaamheid	Mahlagahlaga a monagano	izinga lokusebenza kwengqondo
mental alertness – verstandelike helderheid	Mafolofolo a monagano	ukuzilungiselela kwengqondo
mental demands – verstandelike eise	Dinyakwa tša monagano	izimfuno zengqondo
mental (psychological) disorder – geestes of sielkundige verstoring	Bolwetši bja monagano	ukungasebenzi kahle kwengqondo
mental imagery – denkbeelding, verbeelding	tshwantšhokgopolo	umfanekiso osengqondweni
mental representations – geestesvoorstellings	ditshwantšhokgopolo	okumelwe engqondweni
mental retardation – verstandelike vertraging	Tšhitego ya monagano go lemoga le go kwešiša	ukuphazamiseka kwengqondo
mentally challenging work – psigies-uitdagende werk	Modiro wo o hlohago monagano	umsebenzi onenselele engqondweni

meso-system – mesostelsel (meso = middel)	dipeakanyogare	ubudlelwane bezinhlelo ezincane
meta-analysis – omvattende ontleding	Mokgwa wa nyakišišo wa go sekaseka dipoelo tša dithutelo tše di šetšego di dirilwe	umphumela wocwaningo lwezinto
metacognition – metadenke, metakognisie (denke oor denke)	Go nagana ka ditshepetšo tša monagano wa gago	ukwazi ngemicabango yakho
metaneeds – meta-, oorkoepelende behoeftes	Dinyakwa tše bohlokwa tša sephedi	izidingo zomuntu
metaphysics – metafisika, realiteitstudie	Thuta ka ga nnete ya dilo tše di hlolegilwego ka tlhago	isifundo sobukhona bezinto
metapsychology – metasielkunde	Thuto ka ga tswalano gare ga monagano le mmele	isifundo esiphathelene nengqondo
micro-system – mikrostelsel	Sedirišwa seo se ka lemogago tshedimošo tikologong gomme sa dira ka mo go swanetšego	uhlelo oluncane
midcareer crisis – middelloopbaankrisis	Nako ya gare mošomong fao motho a swanetšego go tšea sephetho sa seo a tlogo se dira ka moso	ukudideka ngomsebenzi okumele uwulandele
midlife crisis – middeljarekrisis	Kgakanego ye e ka itemogelwago mengwageng ya gare ya motho	isigaba sezinkinga empilweni
mind – psige	monagano	umqondo
mirage – spieëlbeeld	Madibolokwana, madimolokwana	okukhohlisa amehlo
misapplied constancy – misrekende konstantheid	Tlhomamego ye e šomišitšwego bošaedi	isimo sokusebenzisa ngokungafanele
mitosis – mitose, seldeling	Karoganyo ya sele	ukwehlukana kabili kweseli
Mitwelt – medemenswêreld	Karolo ya go ba gona lefaseng ya tsenelelano le batho ba bangwe	<i>i-Mitwelt</i>
mnemonics – mnemoniek, assosiasie en organisering (in geheue)	Tlwaetšo ya go kaonafatša kelelo/kgopolo	isifundo sokuthuthukisa umqondo
mode – modus (mees frekwente waarde)	Mokgwa, tsela	indlela
modelling – modellering	Malebela, go bontšha	ukukhombisa
moderating – modererende	Go lekanetša, go fefola	ukucubungula
modulation – aanpassing, buiging	Phetogo ya segalo	ukwehliswa
monitoring – monitering, kontrolering	Go lebelediša	ukuqapha
monocular – monokulêr (eenooowaarneming)	Tšhomišo ya leihlo le tee	isibonisakude seso elilodwa
monophobia – monofobie, alleenweesfobie	Poifo ya go ba o nnoši	ukwesaba ukuba wedwa
monozygotic – monosigoties (identies, bv. tweeling)	Go tšwa leeng le tee leo le nontšhitšwego	amawele avele kuseli eyodwa
moral – morele, moraal	setho	isimilo, ukuziphatha
morality principle – moraliteitsbeginsel	Thuto ya boitshwaro	umgomo wokuziphatha
moratorium – beperking, oponthoud	Phego ya tiro ye go kwanwego ka yona	ukumiswa kwesikhashana
motion parallax – bewegingsparallaks	Phetogo ye e bonalago ya nnga ye selo se sepelelago go yona	ukuguquka kwento okubangwa yindlela ome ngayo
motivators – motiveerders	ditlhohleletši	abagququzeli
motor (efferent) neurons – motoriese (efferente) neurone	Dinyurone tša tshepetšo	uhlelo lokuhambisa imizwa

multimodal – multimodale, meervoudige faktor	mekgwantši	kwezindlela eziningi
multiple determination – veelvoudige bepaling	mererontši	ukuzimisela okuphindaphindekile
multivariate statistics – meerveranderlike statistiek	Dipalopalo tše di fapanago	ukuhlaziya iminingwane eyahlukene
myelin – miëlien	Tlhalenama ye e bopago letlalo le le khupetšago megalatšhika	amaphrotheyini asiza imizwa
narcissism – narsisme, selfliefde	Go ikgahla/ithata	ukuzithanda
narrative analysis – gespreksontleding	Tshekatsheko ya dikanegelo tša lapa tše di ka thušago phekolong	ukuhlaziya inkulumo
natural science – natuur (-like) wetenskap	Saense ya tlhago	isayensi yezemvelo
nature – (menslike) natuur, aangebore	tlhago	imvelo
negative reinforcement – negatiewe versterking	Thušo ya phetogo ka go fa setsoši se se sa ratwego	ukucindezelwa okungekühle
neo-behaviourism – neo-behaviourisme (nuwe)	Boitshwaro bjo boswa	ukuziphatha ngokuholwa yinhliziyu
nervous system – senuweestelsel	Tsela ya megalatšhika	uhlelo lwemizwa
neuroglial cell – neurogliasel, senuweebindweefsel	Sele ya ditlhalenama tša kopanyo tše di thekgago megalatšhika	iseli ehambisa imizwa
neuron – neuron, senuweesel	nyorone	iseli yemizwa
neuroses – neurose, (ou begrip vir angsgebaseerde versteurings)	Tšhašarakano ya monagano ye e sego bogale	isifo semizwa lapho ingasezwani
neurotic imposter phenomenon – neurotiese indringer/voordoenverskynsel	Kgopolo ya go ikwa bjalo ka motho yo a forago ba bangwe	isimo sokungasebenzi kahle kwemizwa
nodes of Ranvier – knope van Ranvier (akson-vernouings)	Kokomogo/thurugo ya Ranvier	igebe kumaphrotheyini asiza imizwa
nominal – nominaal (bv. metingskaal)	Ka leina, ye nnyane	ukubizwa kokuthile
nomothetic – nomoteties (algemeen, groepgebaseerd)	Nyakišišo ya boitshwaro	ukutholwa kwemithetho yesayensi
non-conforming – nie-konformerend	Go se amanye	ukungavumelani
non-consciousness – nie-bewustheid	Go hloka temogo go dilo tše di sa phelego	ukungabi nokuzwa
normal distribution – normaalverspreiding	Mokgwa wa phatlalatšo ya sehlopha sa data wo o tšeago kgopamo ya sebopego sa kloko	ukusabalalisa okuvamile
normative – normatiewe, volgens verwagting	Go ya ka molao/tlwaelo	okuvela kokuvamile
norming – normering ('n fase)	Mokgwa wa go lekanetša dintlha	ukwenza kuvame
nurture (environmental) – omgewingsbepaald	Phepo, go fepa	ukondla, ukukhulisa (imvelo)
observable behaviour – waarneembare gedrag	Boitshwaro bjo lemogwago	ukuziphatha okubonakalayo
observation – observasie, waarneming	temogo	ukubheka
observational learning – waarnemingsleer	Go ithuta ka go lemoga	ukufunda okubonakalayo
obsessive-compulsive – obsessief-kompulsief	Mokgwa wa go dira ditlwaelo tše di sa hlokagalego	ukungaphili kahle engqondweni okubangwa yingcindezi
obstructionism – verhinderling	Tšhitišo ya tshepedišo	ukuvimbela

occipital cortex – oksipitale korteks	Legogo la sekgothi	ingxenye yobuchobo engemuva kwenhloko
occupational mental health – beroepsgeestesgesondheid	Kwešišo, phekolo le thibelo ya malwetši a monagano	ukungaphili kahle engqondweni okubangwe ngumsebenzi
Oedipal conflict – oedipale konflik (teenoor teenoorgestelde geslag)	Thulano ya oedipus	ukushayisana kwemibono ebulilini obehlukene
oneness – eenwees	botee	ubunye
ontogenesis – ontogenese	Tatelano ya ditiragalo kgodišong ya sephedi	isigaba sokukhula
ontology – ontologie, bestaanswese	Thuto ka ga tlhago ya go ba gona ga dilo	isifundo esiphathelene nobunjalo bomuntu
openness to experience – oopheid vir ervaring	Bokgoni bja go hlola le go nyaka go hwetša tsebo	ukukhuluma ngokufunde empilweni
operant conditioning – operante kondisionering	Mokgwa wa go ithuta wo o tlogo ka go fiwa meputso le go otlwa.	ukuguquka kokuziphatha
operational fatigue – operasionele vermoeidheid	Dika tše di lemogegago tša go lapa	ukwehla komsebenzi ngenxa yokukhathala
opinions – opinies, beskouings	boikgopolelo	imibono
oral – orale (met mond te doen)	Ya molomo, go bolelwa	okukhulunywe ngomlomo
order effect – volgorde-effek	Ditlamorago tša go fa kalafo ka mokgwa wo o itšego	umthelela wokulandelana
ordinal – ordinaal	Ye e amago boemo bja selo molokolokong wa dilo	ukulandelana kwezinzobolo
ordinate (y-axis) – ordinaat (y-as)	Bokgole bja khutlo go tloga go ase ya – x kerafong	okumele ubude (inkabamudwa ka-x)
organisational citizenship behaviour – organisasie-burgerskapedrag	Boitshwaro bja motho bjo bo sa sepelelanego le peakanyo ya mokgatlo ya go putsa bašomedi fela e dira gore mokgatlo o sepetšwe gabotse	ukuziphatha kwelunga enhlanganweni
organisational commitment – organisasietoewyding, -verbondenheid	Maatla a boikutlo bja boikarabelo ao mošomedi a nago le ona go dikgahlego tša mokgatlo	ukuzibophezela enhlanganweni
organisational diagnosis – organisasiediagnose	Mokgwa wa kgoboketšo ya datha go tšwa maitemogelong a batho ka ga peakanyo go kaonafatša kwešišo ya batho peakanyong yeo	ukuhlaziywa kwenhlangano
organisational hierarchy – organisasiehierargie	Peakanyo yeo maloko a yona a beakantšwego go ya ka boemo	ukulandelana kwezikhundla enhlanganweni
organisational integrity – organisasie-integriteit	Potego ya mokgatlo	ubuqotho benhlangano
organisational psychology – organisasie-sielkunde	Thuto ka ga popego ya mokgatlo le ka moo batho bao ba lego ka go ona ba tsenelelanago	umqondo wenhlangano
organisational rituals – organisasierituele	Ditirelo tša mokgatlo	inqubo evamile yenhlangano
organisational trust – organisasievertroue	Boitshwaro bja tshepagalo bjo batho ba bo letetšego go maloko a mokgatlo	inkolelo yenhlangano

outputs – uitsette	ditšweletšo	umkhiqizo
overcompensation – oorkompensasie	Tokišo ya boitshwaro ka go feteletša boitshwaro bjo bo fapanego	ukunxephezela ngokweqile
oversight – oorsig	tlhokomologo	ukuphambeka
ovum – ovum, eiersel	Sele ya lee	imbewu yowesifazane
pairing – afparing	Go bewa ka bobedi	ukuhambisa ngakubili
panic disorder – paniekversteuring	Seemo seo motho a itemogelago ditlhaselo tše di ipoeletšago tša kgakanego/letšhogo	ukwesaba okuphazamisa ingqondo
paradigm – paradigma, denkwyse, raamwerkbasis	Paterone goba mmotlolo	ihlelo lezimo zonke
paranoia – paranoia, vervolgingswaansin	Tšhašarakano ya monagano ye e bonagalago ka ditiro tša bogafi	ukwesaba
paranoid schizophrenia – paranoïse skisofrenie	Tšhašarakano ya monagano mo motho a dirago dilo tša go se ye ka tsela	inkohliso eyesabisayo
paraphilia – parafilie (tipe seksuele afwykings)	Boitshwaro bjo sa tlwaelegago go tša thobalano	inkanuko yocansi engavamile
parasympathetic nervous system – parasimpatiese senuwee-stelsel	Karolo ya tshepelo ya megalatšhika ye e išago lebelo la go rethetha ga pelo fase	uhlelo lwemizwa olumayelana nezinhlelo zomzimba
parental investment theory – ouerbeleggingsteorie	Teori ya nako, maatla le dithuši tšeo motswadi a di šomišago go thuša ngwana wa gagwe	umqondo womlando wempilo
parenthood probability – ouerwaarskynlikheidsteorie	Kgonagalo ya botswadi	ukwethembeka kokuba ngumzali
parietal cortex – pariëtale korteks	Legogo la bokagare bja legata	ingxenyane yobuchopho engaphansi kwenhloko
part learning – deelleer	Mokgwa wa go ithuta fao motho a arolago mešongwana	ukufunda okuyingxenyane
Path-Goal Model – Roete-Doelwit Model	Mmotlolo wa	umqondo wobuholi bokwemukela ukuziphatha
pathogenic – patogenies, siekteveroorakend	Seo se hlolago bolwetši	igciwane elingabanga isifo
pathological intoxication – patologiese intoksikasie, bedwelming	Tšhašarakano ya monagano fao dika tša botagwa di sa bonalego fela motho a lahlegelwa ke monagano	ukwenziwa kwehaba entweni enobuthi
peak experience – piekervaring	Nako ya bophelong bja motho yeo ka yona a ikwago a thabile kudu gape e feletše.	ulwazi olukubeka phezulu
peak performance – topprestasie	Bokgoni bja go šoma ka maatla gore o tšweletše dipoelo tše botse	ukusebenza okubeka esiqongweni
peer group – portuurgroep	Sehlopha sa dithaka	iqembu lontanga
peers – gelykes	Dithaka, bankane	ontanga
percept – waarneming (konstruk)	Kgopolo ye e theilwego go temogo ka dikwi	isimongqondo
perceptual distortion – perseptuele distorsie	Tlhokego ya tshwano gare ga ka moo setšoši se lemogwago ka tlwaelo le ka moo motho a lemogago setšoši ka fase ga mabaka ao a filwego	ukuguqulwa komqondo
performance – prestasie	Tiro, tiragatšo	umsebenzi
performance ethos – prestasie-etos, -	Boitshwaro bja maleba phethagatšong	isiko lokusebenza



gedragkode	ya mošomo	
peripheral attitudes – perifêre houdinge	Maikutlo ao a sego bohlokwa	isimongqondo esinomngcele
peripheral constructs – perifêre (tydelike) konstrunkte	Dikgopolo/ditemogo tše sego bohlokwa	ukwakheka komngcele
peripheral nervous system – perifêre senuweestelsel	Karolo ya tsela ya tshepelo ya megalatšhika yeo e lego ka ntle ga bjoko le mongetsane	uhlelo lwemizwa olunomngcele
perseverative functional autonomy – perseverende (volgehoue) funksionele outonomie	Ditlwaelo goba boitshwaro tše nyakegago tše di se sa šomago morero wa tšona wa mathomo eupša di sa tšwela pele	ukuzimela okunokuphindaphindeka okubonakalayo
personhood – persoonheid (persoonlikheid)	Seemo sa go ba motho yo a nago le ditokelo	ukuba nguwe
person-centred – persoongesentreerd	Mokgwa wa go theeletša seo batho ba se nyakago bophelong bja bona le go ba thuša go laola bophelo bja bona	okubhekise kumuntu
person-environment fit – persoon-omgewingpassing	Mmotlolo wo o begago gore go lapa go hlolwa ke phapang gare ga dinyakwa tša mošomo le bokgoni bja motho go fihlelela dinyakwa tše	umuntu olungele imvelo
person-situation interaction – persoon-situasie interaksie	Boitshwaro bja motho maemong ao a rilego	ukuxhumana komuntu nesimo
persona – persona, persoonlikheid	Mokgwa wa go uta dikgopolo le maikutlo tša nnete tša motho	ubunjalo bomuntu
personal disposition – persoonlike disposisie/trek	Mokgwa wo motho a itshwarago le go nagana ka gona	ubunjalo bomuntu
personal hardiness – persoonlike gehardheid	Boitshwaro bja go bay o bogale	ukuqina komuntu
personal trait – persoonlike trek	Semelo sa motho ka sebele	izimpawu zomuntu
personalise – verpersoonlik	mothofatša	ukwenza kube okomuntu
personnel psychology – personeelsielkunde	Saekholotši ya batho bao ba thapilwego mokgatlong	umqondo wabasebenzi
personnel turnover – personeelomset	Palo ya batho bao ba thapilwego mokgatlong lebakeng le itšego	imali engeniswa ngabasebenzi
personologist – personoloog/persoonlikheidskundige	Motho yo a sekasekago semelo sa motho ka go lebelela sefahlego le boitshwaro tša motho	umuntu ofunda ngobunjalo bomuntu
personology – personologie, persoonlikheidstudie	Thuto ka ga tshekaseka ya semelo sa motho ka go lebelela sefahlego le boitshwaro tša motho	isifundo sobunjalo bomuntu
phallic – fallies (met seksuele te doen)	Kgato ya kgolo yeo go yona ngwana wa kgahlego ya ngwana wa mošemane e lego go setho sa gagwe sa bonna	ukudunyiswa kwesithombe somphambili
phantom sensations – spooksensasies, verskyningsensasies	Maikutlo a go bona dilo tše di sego gona ka nnete, go swana le ditoro	ukuzwa sengathi isitho esinqanyuliwe sisekhona
phenomenological field – fenomenologiese veld	Mokgwa wo motho a lemogago le go kwešiša lefase ka gona	umkhakha wokuphenya ngezinto noma izehlakalo
phenomenology – fenomenologie,	Saense ka ga dilo tše di ka	uphenyo lwezinto noma

ervaringsleer	lemogwago bjalo ka diponagalo tša nnete	izehlakalo
phenomenon – fenomeen, verskynsel	ponagalo	isenzeko
phenotype – fenotipe, waarneembare eienskappe	Boitshwaro/diphapantšho tšeo di lemogwago mothong	izimpawu zofuzo
phi-phenomenon – phi-verskynsel, stroboskopiese effek (m.b.t. skynbare beweging)	Temogo ya tshepelo ye e sego ya nnete ya dilo tše emego gomme di tšweletšwa ka go latelana	umcabango wezinto osengqondweni
phobia – fobie	Poifo ye e sa tlwaelegago	ukwesaba
physical attractiveness halo effect – fisieke aantreklikheids-halo-effek	Mokgwa woo ka ona temogo ya semelo/boitshwaro bjo bongwe bo huetšago semelo/boitshwaro bjo bongwe mothong	ukudonswa ubuhle bomzimba womuntu
physiological needs – fisiologiese behoeftes	Dinyakwa tša mmele	izidingo zomzimba
pituitary gland – pituitêre klier	Thaka ya sekaboleta ya ka fase ga bjoko	indlala ekhipha amakhovula
placement – plasing	Go bewa felong	ukubekwa endaweni ethile
pleasure principle – plesierbeginsel	Kgopolo ya gore batho ba nyaka lethabo le go šikologa manyami gore ba ikwe ba kgotsofetše moyeng	umgomo wokujabula
pointedness – gepuntheit	bontlha	okunokucijile
polygenetic heredity – poligene (veelvoudige) erflikheid	Ditšene tša go feta e tee tšeo di tšweletšago semelo	ufuzo lwezimpawu eziningi
position power – posisiemag	Tekolo ya boemo lifelong/tikologong ye e rilego	amandla esikhundla
positive emotions – positiewe emosies	Khuduego ya sebele	imizwa emihle
positive emotionality – positiewe emosionaliteit	Boitlhagišo mo motho a nyakago go fihlelela dikatlego bophelong	ukuba nemizwa emihle
positive psychology – positiewe sielkunde	Saekholotši ya go lebelela go atlega ga motho/ kgatelopele ya motho	umqondo omuhle
positive regard – positiewe agting	Go amogela le go thekga motho go sa šetšwe gore o bjang	ukubhekela okuhle
positive reinforcement – positiewe versterking	Selo seo se tiišago kgonagatšo ya phetogo ye e itšego	ukucindezela okuhle
positivism – positivisme, waarneembaarheidstudie	Tumelo ya gore tsebo e ka beakanywa ka tsela ye e kwagalago gape ye e amogelegago	inkolelo emcabangweni omuhle
postmodernism – postmodernism	Dikgopolo tša batho morago ga nako ya diphetogo tše kgolo/ morago ga ntwā ya mathomo ya lefase	imikhuba nemicabango yesimanje
post-traumatic stress – post- (na-) traumatiese stres	Tšhašarakano ya monagano ka morago ga tiragalo ya go gatelela maikutlo	umthelela wesimo esethusayo esisengqondweni
power distance – magsafstand	Mokgwa wa go hlaloša tharollo ya diphapano gare ga dihlopha mekgatlong ya go se be le tekatekano	ukwemukela ukusatshalaliswa kwamandla
power inhibition – magsinperking	Thibelo ya maatla	ukuvinjelwa kwamandla
pragmatism – pragmatisme, verpraktisering	Tumelo ya gore nnete ga e go dintlha tše di kgodišago eupša e go tshwaragano le boitemogelo	ukubuswa umqondo othile

pre-conscious – voorbewuste	Pele ga temogo	ukukhumbula ngaphandle kobunzima
predictability – voorspelbaarheid	Taolelo pele/profeto	okunokubikezeleka
prediction – voorspelling	porofeto	isibikezelo
predisposition – predisposisie, voorafmoontlikheid	Taolelo pele	isejwayezi sangaphambili
pre-emptive – vooruitbepaalde	Maatla a go thibel/šitiša ditiragalo	nokucabangeleka phambili
prejudice – vooroordeel	Kgethollo	ukuba nobandlululo
presenteeism – aanwesigisme (skynaanwesigheid)	Tlwaelo ya go šoma diiri tše ntši le go tšea maikhutšo a mannyane	ukuba semsebenzini
pressure – druk, spanning, stres	kgatelelo	ingcindezi
presuppositions – voorveronderstellings	kgopolo	okucatshangwa ngaphambili
preverbal – voorverbale	Pele ga polelo	ngaphambi kwesenzo
primacy effect – voorrangeffek	Ditlamorago tša motheo	umthelela wokuqala
proactive inhibition – voorafgaande inhibering	Mokgwa wo ka ona dilo tše di ithutilwego pele di šitišago tše di ithutwago morago	ukuvinjelwa ngaphambili kokwenza
probability – waarskynlikheid	kgonagalo	ukwethembeka
problem-focused coping – probleemgerigte hantering	Mokgwa wa go katana le bothata bjo bo hlolago kgatelelo ya monagano	ukumelana nenkinga eqondile
process schizoprenia – prosesskisofrenie	Tšhašarakano ya monagano ye e tšeago lebaka le letelele ye e sa kaonafalego	isifo sokubona okungekho engqondweni
procrastination – uitstellery	tiego	isejwayezi sokuhlehliisa
progressive relaxation – progressiewe ontspanning	Mokgwa wa go laola kgatelelo ka go dira gore digoba tše dingwe di iketle	ukuphumula okuqhubekayo
projection – projeksie, oorplasing	sekhutlolo	ukukhiphela ngaphandle
proliferation – proliferasie, indringing	Kgolo ka potlako	ukwandisa
propositional – voorstellende	ka tšhišinyo	okuphakanyiswayo
propriate functional autonomy – propriale funksionele outonomie	Dikgahlego tše di fihleletšwego tšeo di sa hlohletšwago ke dituetšo tša pele go fihlelela seo	umqondo wokuzimela okubonakalayo
propriate striving – propriale (eie) strewe	Tlhagišo ya ditetelo tša nako ye telele go ka fihlelelwa le tšweletšo ya leano la go di fihlelela	imizamo yokufeza izinhloso
proprium – proprium, self	Boitshwaro bjo bo sego bohlokwa go mohuta wa sephedi eupša bo tlwaelegile go sona	isici esivame kuwo wonke
prosocial – prososiaal	Go thuša batho ba bangwe o sa letela go putswa	ukunakekela impilo yabanye
proximity – nabyheid	bokgauswi	ukusondelana
psychoanalysis – psigoanalise	Mokgwa wa go ithuta ka ga monagano le phekolo ya malwetši a monagano	ukwelashwa kwengqondo
psychoanalytic school – psigoanalitiese skool	Mokgwa wo o tsepeletšego go seemo sa monagano sa go se lemoge	isikhungo sokwelashwa kwengqondo
psychodiagnosis – psigodiagnose	Phekolo ya malwetši a monagano	indlela yokuthola ngokuziphatha komuntu
psychodynamics – psigodinamika	Thuto ka ga boikutlo	isifundo sokuziphatha
psychological contract – sielkundige kontrak	Ditumelo, boikutlo le ditlemo gare ga mothapi le mošomedi	izinkolelo nokuzibopha phakathi komqashi

		nomsebenzi
psychological optimality – sielkundige optimaliteit	Mokgwa wo motho a lemogago bokgoni bja go katana le kgatelelo bophelong le go thuša ba bangwe	ingqondo esebenza kahle
psychological well-being – sielkundige welsyn, -gesondheid	Boitekanelo monaganong	ukusebenza kahle kwengqondo
psychometrics – psigometrika	Thuto ka ga tlhamego le tšhomišo ya diteko tša monagano	isayensi ekala amandla engqondo
psychopathology – psigopatologie, abnormale gedrag	Thuto ya saentifiki ka ga malwetši a monagano	ukwelashwa kwezifo zengqondo
psychopathy – psigopatie, sosiopatie	Tšhašarakano goba bolwetši bofe goba bofe bja monagano	ukugula ngengqondo
psychophysical – psigofisies	Tswalano gare ga setsoši sa mmeleng le ditlamorago tšeo di se tšweletšago monaganong	ubudlelwane phakathi kwemizwa
psychophysics – psigofisika	Thuto ya saekholotši ka ga tswalano gare ga setsoši sa mmeleng le ditlamorago tšeo di se tšweletšago monaganong	isifundo sobudlelwane phakathi kwemizwa
psychosexual – psigoseksuele	Se tswalanego le mabaka a monagano a thobalano	ingqondo egxile kwezocansi
psychosocial crisis – psigo-sosiale krisis	Kgakanego ye e tswalanego le batho gape le monagano	inkinga yokungakwazi ukumelana nezinkinga zezehlalo
psychosocial evolution – psigo-sosiale evolusie		imiqondo yokusombuluka kwezenhlalo
psychoticism – psigotissime	Tšhašarakano ye e tseneletšego ya monagano	enye yezindlela zokuziphatha
punctuated-equilibrium model – gepunktueerde ekwilibriummodel	Mmotlo wa gore mehlobo ya diphedi e tšea mengwagangwaga go fetoga	umqondo wokuphendukezela kwezinhlobofanana ezanda ngokocansi
purposiveness – doelgerigtheid	boikemišetšo	ukuba nenhloso
pyromania – piromanie, vuurmanie	Tlwaelo ye e sa laolegego ya go fiša dilo	intshisekelo yokushisa izinto
pyrophobia – pirofobie, vrees vir vuur	Poifo ye e feteletšego ya mollo goba go fišwa ke mollo	ukwesaba umlilo
Q-sort technique – Q-sorteringstegniek	Mokgwa wa go hlaola dielemente peakanyong	isu lokuhlola ubunjalo bomuntu
qualitative – kwalitatief	Se amago go se swane go theilwego go boleng	phathelene nesimo
quantitative – kwantitatief	Se amago bontši goba bogolo	phathelene nokubala
radical behaviourism – radikale (klassieke) behaviourisme	Kgopolo ya gore boitshwaro bja motho bo hlalošwa go ya ka tswalano ya bjona go ditiragalo tša tikologong	umqondo wokuhlaziya ukuziphatha
range of convenience – gerieflikheidsomvang	Katologano ya tokelo	okwenza kube lula
ratio – ratio, verhouding	tekanyo	ubukhulu bokulinganiselwa
rational emotive therapy – rasioneel-emosionele terapie	Mokgwa wa kalafo woo molwetši a kgopelwago go beela maikutlo a bošilo	okwenza kube lula

	thoko gore a atlege twantšhong ya kgatelelo ya maikutlo/monagano	
rationalisation – rasionalisering	Kgopolo ya go bota tlhaloganyo go ena le tsebo ka tlhago go tokafatša ditumelo le ditiro tša gago	indlela yokuzivikela ezenzweni zakho
raw scores – routellings, onverwerkte tellings	Dipalo tše sa fetolwago	izibalo ezibekwe njengoba zinjalo
raw data matrix – roudataverspreidingsdiagram	Peakanyo ya datha ye e se šego e fetolwe	imininingwane yesimo njengoba sinjalo
reaction-formation – reaksie-formasie (teenoorgestelde)	Mokgwa wa go iphemela wo ka ona motho a nyatšago takatšo ye e ganetšwago	isejwayezi sokucindezela imizwa
reactive schizophrenia – reaktiewe skisofrenie	Tšhašarakano ya monagano ye e hlotšwego ke mabaka a ka ntle	ukungaphili kahle engqondweni okwenzeka ngokushesha
readiness – gereedheid	boitokišo	ukuzimisela
real self – ware self	Bowena bja mannete	wena uqobo
reality principle – realiteitsbeginsel	Taolo ya boitshwaro gore o kgotsofatše dipeelano tšeo di beilwego ke setšhaba	umqondo wento yangempela
receptive orientation – ontvanklike instelling	Mokgwa wa go hwetša kgotsofalo go tšwa bathong ba bangwe	ukuzimisela ukwemukela
receptor neurons – reseptorneurone (ontvangs-)	dinyoronekamogedi	imizwa eyamukelayo
recessiveness – resessiwiteit	poelomorago	ukuhlehla
reciprocity – wederkerig	Tirano/neano	ukubuyiselana
reconstruction of experience – ervaringsrekonstruksie	Tlhamoseswa ya boitemogelo	ukulungiswa kolwazi onalo
reduction – vermindering	phokotšo	ukuncipha
reductionism – reduksionisme, vermindering	Teori ya gore kgopolo goba peakanyo ye e raranego e ka kwešišwa gabotse go ya ka dikarolwana tša yona tše bonolo	ukuncipha, ukunciphisa
referent power – referente (verwysings-) mag	Maatla ao go lebišwago go ona	amandla omuntu ngokwezinga
reframing – herdefiniëring (bv. 'n ander verwysings-raamwerk)	Go bona dikgopolo goba ditumelo ka tsela ye mpsha goba ye e fapanego	ukubeka kwesinye isimo
refreezing – herbevriësing	Go kgahliša gape	ukubanda kakhulu futhi
regression – regressie, terugkeer	Mokgwa wa motho yo mogolo yo a tšeago maitshwaro a sebjana	ukubuyela emuva
regression analysis – regressie-ontleding	Tshekatsheko ya mokgwa wa motho yo mogolo yo a itshwarago bjalo ka ngwana	isu lokuthola ubudlelwane bezinto
reinforcement – versterking	Matlafatšo, tiišo	uhlelo lokuqinisa
relational schema – verhoudingskema	Peakanyo go ya ka tswalano	indlela yokuthola inkinga kumininingwane
relationship-oriented – verhoudingsgeoriënteerd	Mokgwa wa go bopa setswalle/tswalano le batho ka go tseba setšo sa bona	ukwejwayela ubudlelwane
reliability – betroubaarheid, konstantheid	tshepagalo	ukwethembeka
religious – religieus, godsdienstig	sedumedi	inkolo
remedial – remediërende	fodišago	ukulungisa

reorganisation of experience – ervaringsherorganisasie	Peakanyoseswa ya boitemogelo	ukuhlela kabusha okufundiwe
repertoire – repertoire, versameling	Kgoboketšo ya dilo peakanyong ya mohuta wo o rilego	okuqoqelwe ndawonye
repetitive-strain injuries – herhalende ooreisingsbeserings	Motho yo ka mehla a sa atlegeng medirong ya gagwe	ukulimala kwezitho okuphindekayo
report level – rapporteringsvlak (denotatie, saaklike betekenis)	kgatopego	izinga lokubika
repression – repressie, verdringing	thibelo	ingcindezelo
repulsion hypothesis – afstootlikheidshipotese	Tlhoyo/kilo	umqondo wokwehlukana
research design – navorsingsontwerp	Tlhamego ya nyakišišo	ukuma kocwaningo
research methodology – navorsingsmetodiek	Mokgwa wa nyakišišo	indlela yokwenza ucwaningo
resiliency – aanpasbaarheid, herstel of weerstandsvermoë	Mokgwa wa go boela sekeng gabonolo	ukupeteka
resources – hulpbronne	thušo	izinsiza, ingcebo
respondent behaviour – respondente gedrag	Boitshwaro bja	ophendula ngokwenza
response set – responsieneiging, beantwoordings-, reaksieneiging	Mokgwa wo o itšego wa motho wa go fetola dipotšišo molekong	isejwayezi sokuphendula
response style – reaksiestyl	Mokgwa wa phetolo	indlela yokuphendula
retention – onthou, retensie	Tshwaro ye e sa tlwaelegago ya moroto, mantle mmeleng	ukubamba
reticular activation system (RAS) – retikulêre aktiveringstelsel (RAS)	Karolo ya bjoko ye e kgathago tema go boitshwaro le go fa mmele mafolofolo	ingxenye yobuchopho evusa imizwa
retinal disparity – retinale dispariteit (ongelykheid)	Go se swane /lekane ga diretina	umehluko ekuboneni izinto ezimbili
retrieval – herwinning	pušetšo	ukuthola
retroactive inhibition – retroaktiewe inhibisie, nakomende inhibering	Mokgwa wa go lebala tsebo ye e hweditšwego mathomong ka lebaka la ye mpsha	isejwayezi sokwakhela phezu kolunye ulwazi
reward – beloning	Moputso	umvuzo
role ambiguity – roldubbelsinnigheid, rolonduidelikheid	Melao ye e sa hlalošego gabotse ka moo bašomedi ba swanetšego go itshwara ka gona	ukuphindeka kabili kwezindima
role conflict – rolkonflik	Tlhokego ya kwano gare ga ditetelo tša mošomo goba tša boemo bjo rilego	ukushayisana kwendima
role expectation – rolverwagting	Boitshwaro bjo bo letetšwego	okulindeleke endimeni
role identity – rolidentiteit	Mekgwa ya boitshwaro bathing ba rilego	ukubonakala kwendima
role loading – rolbelading	Go imetšwa ka ditiro/mešomo	ukunikeza omunye umsebenzi
role perception – rolpersepsie	Temogo ya ditema tše di kgathwago le ka moo di fetolago boitshwaro bja batho	umcabango ngomsebenzi
safety needs – veiligheidsbehoefte	Dinyakwa tša polokego	izidingo zokuphepha
salutogenesis – salutogenese bronne van gezondheid	Mokgwa wa phodiši, kaonafatšo le tokišo	ukwemukela umuntu ngobungani
sampling – monstertrekking	Mokgwa wa go no kgetha fela	ukwenza isampula
sanctioned aggression – goedgekeurde aggressie	Tlhaselo ye e lego taolong	ulaka oluvunyiwe
savant – verstandelike verdraagtheid	morutegi	isazi

schema – skema, raamwerk	Mmotlo wa monaganong wa motho wo o beakantšwego ka mokgwa wo o nolofatšago ditshepetšo tša temogo	uhlelo
schizoid – skisoïde	Boitshwaro bja go ba le dihlong kudu	isejwayezi sokungahlangani nabanye
schizophrenia – skisofrenie	Tšhašarakano ya monagano	ukungaphili kahle engqondweni
schizotypal – skisotopies	Boitshwaro bjo makatšago	izimpawu zokungaphili kahle engqondweni
school of thought – denkskool	Kgopolo go ya ka sehlopha se itšego sa batho	inkolelo ethathwa njengeyiyo
screening technique – siftingstegniek	Thekniki ya go šupa batho bao ba ka hlaselwago ke bolwetši bjo bo itšego	isu lokuhlolisisa
secondary trait – sekondêre trek	Boitshwaro bja morago	izimpawu zesibili
security needs – sekuriteitsbehoefte	Dinyakwa tša poloko	izidingo zokuphepha
selection – keuring	Tihaolo, kgetho	ukukhetha
selective orientation – selektiewe oriëntasie	Ye e latelago kgahlego go mokgwa wa go kgetha	indlela ekhethwayo
self (ego) – self, ego	Ka noši, bonoši	ubuvena, ukuzazi
self-actualisation – selfaktualisering, potensiaalverwesenliking	Mokgwa wa go godiša bokgoni bja gago le go ikwešiša	ukuzazi
self-concept – selfkonsep, selfbegrip	Sehlopha sa maikutlo, dikgopolo le ditemogo tše motho a nago le tšona ka ga gagwe	umqondo wokuzazi
self-consciousness – selfbewussyn	boikgopolo	ukuzazi
self-control – self-, persoonlike kontrole	Boitshwaro, boipušo	ukuzibamba
self-defeating – selfverydelend	Go palelwa ke go fihlelela poelo ye e ikemišeditšwego	ukwehluleka ukuthola okuhlosiwe
self-determination – selfbepalend	Maatla a go tšea sephetho ka bowena o sa huetšwe ke batho ba bangwe	ukuba namandla ngokwengqondo
self-determination model – self-bepalingsmodel	Mmotlolo wa maatla a go tšea sephetho ka bowena o sa huetšwe ke batho ba bangwe	umqondo wokuba namandla engqondo
self-efficacy – selftoereikendheid, -doeltreffendheid	Tumelo ya motho gore a ka atlega dikemong tše rilego	inkolelo yokuthi ungazua inhloso
self-enhancement – selfbevordering	Tutuetšo ya gore batho ba ikwe gabotse	ugqozi lokuzikhuthaza
self-esteem – selfagting	boitlhompho	ukuzethemba
self-fulfillment – selfvervulling	Phethagatšo ya ditiro le ditlhogelo tša gago	ukuzanelisa
self-guides – selfgidse	boitlhokomelo	ukuzisiza ngokwakho
self-handicapping – selfhindernis	Mokgwa wa go tšweletša mabaka a boitatolo ge motho a sa atlege maitekolong a gagwe	isenzo sokuzivimbela ekuphumeleleni
self-identity – selfidentiteit	boitšhupo	ukuzazi
self-image – selfbeeld	Kgopolo ka ga wena mong	ukuzazi
self-management groups/teams – selfbestuurgroepe/spanne	Dihlopha tša boitaolo	amaqembu aziphethe, azilawulayo
self-monitoring – selfmonitering	Mokgwa wo motho a lemogago boitshwaro bjo bo nyakegago le boitshwaro bjo bo letetšwego go yena	ukuziqaphela

	gomme a ikemišeditše go bo fetola go ya ka mo go nyakegago	
self-perception – selfpersepsie	boitemogo	ukwazi ukuthi ungubani
self-realisation – selfwaardering, selfbereiking	Phethagatšo ya bokgoni bja gago	ukuthuthukisa ikhono lakho
self-regulation – selfregulering	Boimatlafatšo le tiišo ya melao ka bowena ntle le go hwetša thušo go tšwa ka ntle	ukuzibekela umthetho
self-reinforcement – selfversterking	boithušo	umphumela wokuhlosiwe
self-report inventory – selfantwoordvraelys	Lenaneo leo motho a swanetšego go šupa boitshwaro bjo bo mo hlalošago bokaone	ukuzibekela ngohlu lwezinto
self-representations – selfvoorstellings	Seswantšho seo motho a nago le sona ka ga gagwe	ukuzimela
self-schemas – selfskemas	Kgopolo goba tumelo ye motho a nago le yona ka ga gagwe	ukuzenzela uhlelo
self-schemata – self-skema/-skemata	Kgopolo goba tumelo ye motho a nago le yona ka ga gagwe	ukuzenzela izinhlelo
self-sentiment – selfsentiment	boikutlo	umcabango obhekise emqondweni womuntu
self-serving – selfregverdigende	Tlwaelo ya go fela o inyakela tše botse ka go šomiša batho ba bangwe	ukuzisiza
self-transcendence – selfuitstyging	Mokgwa wa go dira dilo go kgotsofatša batho ba bangwe	ukunqoba imikhawulo yakho
self-verification – selfverifiëring, selfbevestiging	Kgopolo ya gore batho ba nyaka go tsebja le go kwešišwa go ya ka ditumelo tša bona	ukufuna ukwaziwa ngenkolelo yakho
semantic differential – semantiese differensiaal	Mokgwa wa go ela dikgopolo tša batho ka ga selo se rilego	indlela yokuthola izincazelo ezihlosiwe
sensation – sensasie, gewaarwording	Maikutlo/khuduego	ukuzwa
sense of coherence – sin vir koherensie, samehang	Kgopolo ya go tšea lefase bjalo ka selo seo se nago le tlhalošo	umqondo wokuhambisana
sensitivity training – sensitiviteitsopleiding	Tlhahlo ya go dira gore batho ba lemoge boitshwaro bja sehlopha le bja bona	uqeqesho olunozwelo
sensory adaptation – sensoriese aanpassing	Tlwaetšo ya dikwi	ukuguquka kohlelo lwemizwa
sensory (afferent) neurons – sensoriese (afferente) neurone	Dinyorone tše di rwalago tshedimošo ka ga dikwi	uhlelo lwemizwa
separation anxiety – skeidingsangs	Tlalelo ka morago ga go kgaoganywa le motho yo o phetšele le yena nako ye telele	ukwehlukanisa okukhathazayo
severity effect – verswaringseffek	Ditlamorago tše di bontšhago dika tše šoro	umthelela wobunzima
sex determination – geslagsbepaling	Phetho ya bong	indlela yokuthola inkanuko yocansi
sex-linked genes – geslagsgebonde gene	Ditšini tše sepelelanago le bong	ufuzo oluxhumene ngokocansi
sexual harassment – seksuele teistering	Tlaišo ka thobalano	ukukhathaza ngokocansi
shadow – skaduwee, onderliggende	moriti	isithunzi



gedrag (soos id)		
shaping – vorming	Go bopa	ukwakha
shared spiritual essence – gedeelde geestelike belangrikhede	Dikgopolo, ditumelo tše di swanago bathong	ukuzwana ngokwasemoyeni
signal detection – seinherkenning, -nasporing	Khwetšo ya temošī	ukufunwa kophawu
signature behaviour/situation – kenmerkgedrag; kenmerk-situasie	Ditiro tša motho tše e sego gore di phetha tiro ya bosenyi	ubugebengu obubonakala ngezimpawu
signature strengths – kenmerksterkpunte	Bokgoni bjo bo fetišago bja motho	amandla okuguqula impilo yakho
significance – betekenisvolheid	bohlokwa	ukubaluleka
simple schizophrenia – eenvoudige skisofrenie	Go palelwa ke go fihlelela dinyakwa tša setšhaba le go ya fase ga phethagatšo ya tiro	ukungaphili kahle engqondweni okungangenelele
similarity – eendersheid	tshwano	ukufana
simplicity – eenvoudigheid, ongekompliseerdheid	bonolo	ubulula
simulator – simulator, nabootser	Seetšiši, seekiši	umlingisi
situational approach (situationism) – situasionele benadering	Kwešišo ya seo se diregago tikologong ya gago	umqondo ogcizelela ukubaluleka kwento
situational tests – situasietoetse	Diteko tša maemo	isivivinyo esibeka ezingeni elithile
skewness – skeefheid	Go se lekalekane	ukutsheka
skill – vaardigheid	Bohlale, bokgoni	ikhono
spiritual self – spirituele self	Ditumelo tša motho le popego ya bophelo bja gagwe bja ka mehla	ukuzazi ngaphakathi
sociocentric – sosiosentries	Kgopolo ya go tšea setšhaba sag ago go bas a maemo a godimo go fetiša tše dingwe	okuqondiswe eqenjini lakho lezenhlalo
social-cognitive – sosiaal-kognitiewe	Mokgwa wo batho ba tsenelelanago le ba bangwe gammogo le tikologo ya bona	umqondo wokuhlalisana kwabantu
social constructionism – sosiale konstruksionisme	Saekholotši yeo e tsepelelafo tlhalošo le maatla	imiqondo yokwazi ngenhlaliswano
socially desirable responses – sosiaal-gewensde response	Diphetogo tše di kganyogwago ke setšhaba	isijwayezi sokunikeza ubuhle ngawe
socialisation – sosialisering, gedragsontwikkeling	kgwerano	ukuhlalisana kwabantu
social isolation – sosiale isolasie	Mokgwa wa go ipeela thoko setšhabeng	ukukhishelwa ngaphandle
social loafing – sosiale (aanvaarbare) slaplê	Mokgwa wa batho wa go se šome ka maatla ge ba le karolo ya sehlopha	ukukhekheleza
social self – sosiale self	Ka moo motho a iponago setšhabeng	ubuvena obukhombisa emhlabeni
social support – sosiale ondersteuning	Thekgo ya setšhaba	ukwesekela kwezenhlalo
somatic – somatiese (liggaamlie)	Sa mmeleng	okuphathelene nomzimba wonke
somatic nervous system – somatiese senuweestelsel	Karolo ya tshepelo ya megalatšhika ye e amago tshepelo ya mmele le go kwa ditsoši tša ka ntle	okuphathelene nohlelo lwemizwa emzimbeni

somatotype – liggaamstipe	Mohuta wa mmele	uhlobo lomzimba wonke
somnambulism – somnambulisme, slaaploop	Go sepela ga morobadi, malaomabe	ukulala uhamba
source trait – oorsprongtrek	Boitshwaro bjo sa bonwego ka mahlo	ukubikezela okuzokwenziwa ngumuntu
spacial differentiation – ruimtelike differensiasie	Go se swane ga phatlalatšo ya ditšini nageng	ukwehlukaniwa komkhathi
span of control – kontroleomvang	Palo ya bašomedi ye molaodi a ka e hlapetšago	isilinganiso sokulawula
spatial summation – ruimtelike summāsie	Mokgwa wa go fihlelela kgonagalo ya tiro go nyorone	ukuzwa ubuhlungu esikhunjani
spill-over effects – oorspoelgevolge	Ka moo maikutlo a motho a amago ka moo ba lemogago ditiragalo tše dingwe	imizwa edluliselwa kwabanye
spinal cord – rugmurg	mongetsane	umgogodla
spirit of the time – tydsgees	Maikutlo a sepelelanago le nako ye e itšego	umoya wesikhathi
spiritual self – geestelike self	Ditumelo tša motho le dipopego tša gagwe tša ka mehla tša bophelo	ukuzazi ngaphakathi
standard deviation – standaardafwyking	Phapogo ya boemo	inani elikhombisa ukwehluka
standardisation – standaardisasie, eenvormigheid	tekanetšo	ukwenza kuvame
static muscular activity – statiese spieraktiwiteit	Khunyelo ya mešifa	ukufinyela kwemisipha
stereotype – stereotipe, rigiede opvatting	kgopolotee	ukubheka uhlangothi olulodwa
stimulus-response (S-R) approach – stimulus-responsbenadering (S-R)	Mokgwa wa setsoši - phetogo	indlela yokwenanela kumizwa
storming – storm (’n fase)	Kgodišo ya temogo	ukuhlasela
stream of consciousness – bewussyns-, ervaringsintegrasie	Kelo ye tšwelelago pele ya dikakanyo, dikgopolo le maikutlo	imicabango nendlela yokubheka izinto
stress – stres (druk, spanning)	kgatelelo	ingcindezi yengqondo; ukugcizelela
strengths – sterktes	maatla	amandla
stressors – stressoorsake	Tiragalo goba maitemogelo ao a hloago kgatelelo ya monagano	okucindezela ingqondo; isigcizeleli
stroboscopic movement – skynbare beweging (stroboskopies, phi)	Boiphoro bja go bona selo se tee se ya pele le morago	into yokubheka into enganyakazi
structuralism – strukturalisme	Mokgwa wa tshekatsheko ya polelo	umqondo ohlaziya ukuziphatha
struggling – sukkel	Go katana	ukuthola ubunzima
styles – style	mekgwa	izindlela; izitayela
sublimation – sublimāsie, vervanging	Phetogo ya dikgato	ukuhlanzisisa
subliminal perception – subliminale (onderbewuste) waarneming	Temogo goba phetogo ye e diregago ntle le go elelwa.	umqondo wokucwebisa
submerged – onderliggende	sobeletše	cwilisiwe
subordinates – ondergeskiktes	molata	okungaphansi kokunye
substance dependence – substansie-, middelafhanklikheid	Tšhomišo mpe ya direthefatši	ukwencika entweni edakayo
substance induced – middelgeinduseerd (veroorsakend)	Tšhašarakano ya mogopolo ka lebaka la tšhomišo ya direthefatši	ukuhungwa yinto edakayo

summative assessment – eindresultaatbeoordeling	Kelokakaretšo ya katlego ya moithuti	uhlolo oluqoqayo
super-ego – super-ego	Boitshwaro go tšwa batswading le setšhabeng	umqondo wokuzazi
surface trait – oppervlaktrek	Boitshwaro bjo ka bonwago bja ka ntle	izimpawu zomuntu ezibonakalayo
survey – opname	Lekola, tekolo	ukuhlolwa
suspended – uitgespreide, onderdrukte	Lekeletša, fega, kgaola, emiša	ukulengiswa, ukuhlehliswa
SWOT analysis – SWOT-analise (sterk punte, swakpunte, geleenthed, bedreigings)	Tshekatsheko ya SWOT	SWOT - isu lokuhlola amandla, ubuthakathaka, amathuba nokwesaba
syllogism – sillogisme, afleidende denke	Kgang yeo e nago le bofora	isimo esiveza okubili kwengqondo efanayo
symbolic rehearsal – simboliese herhaling	Poeletšo ya go bona dipopego monagano	ukuzejwayeza ngokwenza
symmetrical – simmetries, ewewydig	lekanetšego	ukufanana kokubili
sympathetic nervous system – simpatiese senuweestelsel	Karolo ya tshepelo ya megalatšhika ye e kitimišago lebelo la go rethetha ga pelo	imizwa enozwelo
symptom bearer – simptoomdraer	Morwadi wa sešupo	okhombisa izimpawu
symptom-focused – simptoomgerig	Ye e tsepeletšego go dika	izimpawu ezixile kokuthile
synapse – sinaps (neuronekontaktpunt vir impulsgeleiding)	Magahlamo a mogalatšhika le mošifa	ukuhlangana kwamaseli amabili emizwa
syndrome – sindroom, siektebeeld	Ditšhupo tše di bontšhago go ba gona ga seemo goba bolwetši	isimo, isifo
synergy – sinergie, samewerking	Bokgoni bja mekgatlo goba dihlopha bja go ka atlega le go feta ka morago ga kgotlano	ukusebenzisana
systemic – sistemies	Ye e theilwego go peakanyo	okuvamile
Systems Model – Sisteemmodel	Mmotlo wa dipeakanyo	indlela eveza imibono eminingi
task group – taakgroep	sehlophatiro	iqembu elenza umsebenzi
task identity – taakidentiteit	Boitšhupo bja tiro	ukukhomba umsebenzi
task-orientated – taakgeoriënteerd	Tsepelelo go phethagatšo ya tiro	okubhekiswe emsebenzini
task significance – taaksinvolheid	Bohlokwa bja tiro	ukubaluleka komsebenzi
task simulation – taaksimulasie, taaknabootsing	Ketšišo ya tiro	ukuphindwa komsebenzi
taxonomy – taksonomie, indeling, klassifikasie	Tlhopho ya diphedi go ya ka magoro	ukuhlela ngezinhlobo
teaming – spanwerk, spanbou	Go bopa dihlopha	ukuhlangana ndawonye
teleological principle – teleologiese beginsel (toekomstgerigheid)	Kgopolo ya gore ditlamorago tša dilo di a direga ka tlhago	umqondo wokuthola ngemvelaphi
telepathy – telepatie	Kgokagano ya megopolo, boikutlo, dikganyogo gare ga batho ka tsela ye e sa kwešišegego	ukudlulisela umcabango
temperament – temperament,	Mokgwa, sebopego	isigubho

geaardheid		
temperance – gematigdheid	Boitimo, tekano	ukuzithiba
temporal summation – temporale summasie	Ditlamorago tša nakwana tše di hlotšwego ke kgonagalo ya tiro nyoroneng	isifinyezo sesikhashana
temporal cortex – temporale korteks	Dikarolo tša ka thoko tša bjoko	ingxenyane yobuchopho engaphansi
terminal values – terminale, eindwaardes	Boleng bja selo mafelelong a nako ye e itšego	inani lokuthile ekupheleni kwesikhathi
test bias – toetssydigheid	Phapano ya meputso molekong	isivivinyo esivuna uhlangothi
thalamus – talamus	thalamase	ingxenyane yobuchopho eyemukela imizwa
theoretical – teoretiese	Ye e theilwego go teori	umcabango
threshold – drempel	mogato	umnyango
token economy – teken-, beloningseconomie	Phekolo yeo ka yona badudi ba institušeneng ba putswago gobane ba itshwere gabotse ka go fiwa sešupo seo se ka fetolelwago go tšhelete	ukuziphatha okuklonyeliswayo
tolerance – toleransie, verdraagsaamheid	kgotlolelo	ukubekezelela
top-down – bo-na-onder	Yeo e laolwago goba e beakantšwego go tšwa godimo	ukusuka phezulu ukuya phansi
topographical – topografies	Ye e amago thutelo goba tlhalošo ya popego ya selo	incasiselo yesimo sendawo
trait/factor – trek/faktor	Semelo sa motho	uphawu
transactionism – transaksionisme (interaksie tussen mens, omgewing en gedrag)	Papatšišano/kwano	isimo sokwenza ibhizinisi
transcendence – transendensie, uitstyging	Go feta, go phala	ukubabazeka
transfer of learning – leeroordrag	Mokgwa wa go tšea bokgoni bjo o bo hweditšego thutong ye nngwe wa bo šomiša go ye nngwe	ukwedluliselwa kwemfundo
transference – oordrag	tšhutišo	ukudlulisa
transformation – transformasie, vervorming	phetogo	inguquko
transition – oorgang	Phetogo ya segalo	ukudlulela kwesinye isimo
transparency – deursigtigheid	ponagatšo	okusobala
transitional person – veranderende persoon	Motho yo a go homotšago morago ga tiragalo ye mpe gomme o mo tlogele ka morago ka ge a go gopotša tiragalo ye mpe yeo	umuntu oququkelana kwesinye isimo
thriving – vooruitgang	katlego	okuhlumile
Type-A behaviour – tipe A-gedrag	Boitshwano bja mohuta wa A	umqondo wephethini yokuziphatha
types – tipes	Mehuta, mekgwa	izinhlobo
typology – tipologie	Thuto ka ga mehuta goba nyalelano gare ga mehuta	ukwehlukanisa ngokohlobo
<b>ubuntu</b> (humaneness) – medemenslikheid	<b>botho</b>	<b>ubuntu</b>

unconditioned stimulus – ongekondisioneerde stimulus	Setsoši seo se hlolago phetogo yeo o nago le tsebo ya yona ka go wena	okudonsa imizwa kungahleliwe
unconscious – onbewuste	Idibetšego, itebetšego	lele isihlwathi
unconscious factors – onbewuste faktore	Mabaka ao a sa lemogwego	izimpawu zokulala isihlwathi
unconscious mental content – onbewuste psigiese inhoud	Dilo tše motho a di dirago ka go go se lemoge	isimo sokulala isihlwathi
undoing hypothesis – omkerende hipotese	Tahlo ya tlhalošo ye e šišintšwego	ukubuyela emuva komcabango
unfreezing – ontvriësing, desensitisering	Go nyefiša	ukuncibilika
unilateral – eensydige	Ya lehlakoretee	kohlangothi olulodwa
unobservable behaviour – nie-waarneembare gedrag	Boitshwaro bjo bo sa lemogwago	ukuziphatha okungabonisi
uplift – ophef	Kaonafatšo ya seemo sa boitshwaro	ukukhuphuka
utility motive – nuttigheidsmotief	Morero wa tšhomišego	isisusa somsebenzi
valence – valensie ( aantrekkingskrag)	Maatla a kgahlego goba lehloyo go selo	isidlakadlaka
validity – geldigheid	bokgonthe	ukuba neqiniso
values – waardes	mehola	okwaziswayo
values-in-action – waardes in aksie	Dihlokwa tše di lego tiišong	ukuziphatha okwaziswayo
variability – varieerbaarheid, veranderlikheid	pharologanyo	ukuguquguquka
variable ratio – veranderlike ratio	Palo ye e ka fetogago	inani eluguquguqukayo
variables – veranderlikes	Tše di fetogang	okuphenduphendukayo
variance – variansie, afwyking, varieerbaarheid	Phapano, go se swane	impambano
verification – verifiëring, aanvaarbaarheidsproses	Tiišo/tlhohlomišo	ukuqinisa
vertical differentiation – vertikale differensiasie	Phapanoya tsepamo	ubunjalo bempahla
virtues – deugde	Bothaka, bokgabane, maatla	igunya
vicarious learning – middellike leer, observasieleer	Thuto ye e tšeago legato la ye nngwe	ukufunda ngokuzinikela
vicarious reinforcement – versterking deur waarneming	Mokgwa wa go etšiša boitshwaro bja motho yo mongwe	ukuqinisa ngokuzinikela
vigor – energie	Maatla, mafolofolo	amandla
vocational identity diffusion – beroepsidentiteitsvaagheid	Boemo bjo motho a sa kgonego go dira dikgetho dithutong	ukuhlakazela ngobunjalo bomsebenzi
whole learning – geheelleer	Go ithuta ka botlalo	ukufunda okuphelele
wholeness – geheelheid	bokamoka	ukuphelela
wholeness of experience – geheel van ervaring	Bokamoka bja boitemogelo	ulwazi oluphelele
will to meaning – wil tot betekenis	Boikemišetšo bja motho bja go hwetša bonnete go hwetša tlhalošo le morero wa bophelo	intando yokunikeza incazelo
withdrawal – onttrekking	Katologo, khunyelo, tlošo	ukuhoxa
workaholism – werkholisme, werkverslaafdheid	Go rata mošomo kudu	ukusebenza kakhulu
work centrality – sentraliteit van werk	Bohlokwa bja go šoma bathong	ukwenziwa komsebenzi endaweni eyodwa
work dysfunction – werkdisfunksie	Go se phethe mošomo ka go swanetšego	ukungahambi kahle komsebenzi

work ethics – werketiek	Maitshwaro mošomong	ukuziphatha emsebenzini
workforce demographics – werkmagdemografie	Dipalopalo tša bašomi mošomong wa bona	abasebenzi bezinhlanga ezahlukene
working body posture – werkliggaamshouding	Leemo la mmele mošomong	ukuxhumana ngomzimba okubonisayo
working conditions – werkomstandighede	Maemo a go šoma	izimo okusetshenzwa ngaphansi kwazo
working memory – werkende geheue	Bokgoni bja go swara tsebo monaganong ye e nyakegago go phethagatša ditiro tše di rilego	inkumbulo yomsebenzi
work-related attitudes – werkverwante houdinge	Maikutlo ao a nyalelanego le mošomo	izimongqondo ezimayelana nomsebenzi
work sample test – werkmonstertoets	Thekniki ya teko ye e šomišwago go kgetha bašomedi go šupa bokgoni bja bona	isivivinyo sesampuli yomsebenzi
work station design – werkstasieontwerp	Moakanyetše wa lefelo la mošomo	ukuma kwendawo yokusebenzela
workplace aggression – werkplekaggressie	Pherekanyo lifelong la mošomo	ukuhlasela emsebenzini
workplace bullying – werkplekafknouery	Mphenyašilo mošomong	ukwesabisa emsebenzini
zoophobia – soöfobie, dierefobie	Poifo ye e feteletšego ya diphoofolo	ukwesaba izilwane